


Glossary

High School Level Living Environment Glossary

English | Twi

Translation of Living Environment terms based on the Coursework for Living Environment Grades 9 to 12.



This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of ELL/MLL students. It should also be used for INSTRUCTION during the school year. The glossary may be downloaded, printed and disseminated to educators, parents and ELLs/MLLs.

[Please click here for the New York State Office of Bilingual Education and World Languages Webpage on "Assessment and Testing Accommodations"](#)





THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and World Languages
<http://www.emsc.nysed.gov/biling/>

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
Regents of The University

| | |
|--|---------------|
| BETTY A. ROSA, <i>Chancellor</i> , B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. | Bronx |
| T. ANDREW BROWN, <i>Vice Chancellor</i> , B.A., J.D. | Rochester |
| ROGER TILLES, B.A., J.D. | Great Neck |
| LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. | Beechhurst |
| CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. | Staten Island |
| WADE S. NORWOOD, B.A. | Rochester |
| KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. | Brooklyn |
| JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. | New York |
| JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D. | Monticello |
| JUDITH CHIN, M.S. in Ed. | Little Neck |
| BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed. | Morristown |
| CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. | Buffalo |
| JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S. | New Hempstead |
| NAN EILEEN MEAD, B.A. | Manhattan |
| ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S. | Syracuse |
| LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. | New York |
| SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S. | Ithaca |

Commissioner of Education and President of The University

MARYELLEN ELIA

Executive Deputy Commissioner

ELIZABETH R. BERLIN

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department's Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---|--|
| A | |
| Abandon | gya hɔ/gyaε mu/gyaw to hɔ |
| Abbreviation | tiatwa |
| Ability | tumi/ahoođen (nea wutumi ye) |
| Abiogenesis | Onni nkwa-nkwanya (senea yena nkwa fi nea nkwa nnim mu) |
| Abiotic | Onni nkwa (nea nkwa nnim) |
| abiotic factor | Onni nkwa farebae |
| Abortion | nyinsenyiguo/nyinsentugu |
| Absorption | adehyee/adetweε |
| Accomplish | wie |
| according to | sedeε εkyere (senea/pερεερε ye) |
| Account | bu nkonta/akontabu |
| Accumulate | boa ano (boaboa ano) |
| Accurate | pερεερε |
| Acetylcholine | Asetaekolin |
| Acid | Asede (asid) |
| acid rain | asede nsuo |
| Acidity | asede gynabea |
| Acne | anim nsaa |
| Acquire | nya |
| acquired characteristics | esu a obi anya |
| acquired immunity | bammɔ a obi anya |
| acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) | babasoweremfoɔ yadeεa εte bammɔ a obi anya so (AIDS) |
| Acromegaly | Akromigali (etire, nsa ne nan nyinimmorosoɔ yadeε) |
| activation energy | ahođden a nkwapo a hia ansa watumi ahye dwumadie ase |
| active immunity | bammɔ a egyna ne nan so/bammɔ a egya wom |
| active site | beaεε a egya wom |
| active transport | akɔnneabadie a egya wom |
| Activity | dwumadie |
| Adaptation | nsesaeε/nsakrae |
| Adaptive | nsesadeε |
| adaptive radiation | Nsesadeεpu/nsesadeε a εpu |
| adaptive value | nsesadeε muduro |
| Addiction | dee aka obi hɔ (nkahɔ) |
| Additional | dee εka ho |
| Adenine | nkwammoa mu nhyeheyee no bi (adenin) |
| adenosine diphosphate (ADP) | nkwaboa a εboa kora ahoođen (adenosine diphosphate (ADP)) |
| adenosine monophosphate (AMP) | nkwaboa a εboa yi sesa aduane ye no ahoođen (adenosine monophosphate (AMP)) |
| adenosine triphosphate (ATP) | nkwaboa a εkora ahoođen a nipađua no de di nkwammoa ahodoɔ ho dwuma (adenosine triphosphate (ATP)) |
| Adequate | Mudie/εso pεrεεrε/eye/εfata |
| Adhesion | Mfameεε/nkyereee |
| adipose tissue | εnam a εye sradeε akoraεε a εkora ahoođen |
| Adolescence | Abaayaewa anaase abarimaa berem (mmabun bere) |
| adrenal cortex | akwaa a εwɔ wo saabo soro pεε no fa a wohunu |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---|---|
| adrenal gland | akwaa a εω wo saabo soro pεε |
| adrenal medulla | akwaa a εω wo saabo soro pεε no mu a wonhunu |
| Adrenaline | Anigyedee (ade a εma yenya ahoden de di ehu/ɔhaw so) |
| adrenocorticotropic hormone (ACTH) | nkwammoa a εkora akwaa a εω wo saabo soro pεε no (adrenocorticotropic hormone (ACTH)) |
| Adsorption | Efi tweε (gas mu nneεma nketenkete a εka biribi so) |
| Adult | Panin |
| Advantage | Deε εye wɔ ho/akwanya |
| Aerobe | Ξrobo (abo a ɔsegyen nko ara na εma εtumi tena nkwa mu) |
| Aerobic | Ξεbeke (akoma ne ahurututuo mu ateneateneε)/Ξebeke (ɔsegyen dwumadie) (Biribi a egyptina osegyen so na εye ade/ tena ase) |
| aerobic respiration | Ξebeke homeε |
| Aerosol | Ξεσε (mporoporowa a εtumi sensε mframa mu) |
| Afterbirth | Awoɔ akyiri adeε |
| Agar | Aga (adeε a yede ma biribi mu pi anaa εkyere) |
| Agarose | Agaros (ade titire a εω aga mu) |
| Agglutination | Nkekammɔho |
| Agglutinin | Aglutinogen/nkabomdeε (deε εma nneεma keka bom) |
| Agglutinogen | Aglutinogen/nkabomdeε hyehyεfɔo |
| Aging | Onyini |
| Agricultural | Kuayɔdeε |
| Agriculture | Kuayɔ |
| AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) | AIDS (Babasowerεmfo yadeε a εte bammɔ a obi anya so) |
| Ailment | Yareε |
| air pollution | Mframa seeε |
| air sac | mframa bɔtɔ |
| air space | Ewiem |
| Albinism | Ofiriye |
| Albino | Ofiri |
| Albumen | Kosua mu fitaa |
| alcoholic fermentation | nsa a εka |
| Algae | Apotobibire |
| algal bloom | apotobibire nyini |
| alimentary canal | Okwan a aduane fam firi w'ano kɔsi wo to |
| Alkaline | aakalaen (nkyenkyene a asede/asid wom) |
| all or none response | ne nyinaa anaa εnyε mu biara anoyie |
| Allantois | alantɔse (akwaa a εfam yafunum ba ho) |
| allele (s) | alele (nkwaboa bi mu nkyekyεmu ahodɔc anaa emu bi) |
| Allergic | akyirideε |
| allergic reactions | akyirideε nsunsuansoo |
| Allergy | akyirideε |
| alter (ed) | sesa/asesadeε |
| altered gene | nkwaboa a wɔasesa mu |
| alternation of generation | awoɔ ntatoaso nsesaeε |
| Alveolus | alviolɔso/tokuro (nipadua mu tokuro kumaa bi/kotoku ketewa bi a εω ahurtutu mu) |
| Ameba | amiba/aboawa |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------|--|
| amoeboid movement | aboawa a ne nanteε ma no tumi sε amiba |
| amino acid (s) | nnuanennuro |
| amino group | nnuanenuro akuo |
| Ammonia | amonia/awɔhwenem (aduro bi a εtumi yε nsuo anaase mframa ne pampan wowɔ hwenem/ano yε den) |
| Amniocentesis | nyinsεn ho nsuotweε (nyinsεn ho nsu a wɔtwe de yε nhwenhwεmu) |
| Amnion | bɔtɔ bi a εda mogyatoa ho pεε |
| amniotic fluid | nyinsεn ho nsuo |
| Amount | dodoɔ |
| Amphibian | amfibian/apɔtɔrɔ abusua (Aboa a otumi tena nsu mu ne asase so) |
| Amylase | mmoawa a wɔdi dwuma wɔ setaakye mu (mmoawa a wɔdan setaakye yε no asikire) |
| Anabolism | kwan pa nipadua no fa so sesa aduane yε no ahoođen |
| Anaerobe | aboa a ɔnhia ɔsegyen anaa mframa na ɔde anya nkwa |
| Anaerobic | dee ɔnhia ɔsegyen anaa mframa na ɔde anya nkwa |
| Analgesic | yaw aduro |
| analogous structure | nhyehyεε a εεε |
| Anaphase | anafese (nkwaboa mu nkyekyεmu berε a ɔfa bi twe kɔ ɔfa foforɔ bi ho) |
| Anatomy | nipadua mu nhwehwεmu |
| Androgen | annroguyen (nkwaboa a εpagya barima akɔnnɔ) |
| Anemia | aneemia (mogyasεε/mogya so atew) |
| angina pectoris | ɛbo twetweε yareε |
| Animal | aboa |
| Ant | ntεtea |
| antenna (e) | mfemfem |
| Anterior | animu |
| Anther | mmɔmuma |
| antibiotic (s) | aduro a εkum yaremμoa |
| Antibodies | nipadua akwaa ahodoo a eko tia nyarewa |
| Antibody | nipadua akwaa a eko tia nyarewa |
| Anticodon | antikodon (protein mu mpaapaemu ho nkwbao bi a ɔkyere nnuanennuro dwumadie wɔ mpaapaemu no mu) |
| Antigen | antigyen (nipadua mu hɔhoɔ) |
| Antihistamine | antitistamen (aduro a yεde sa akyiwadeε) |
| Antiseptics | antisεpteke (mmoawa ano aduro) |
| Antitoxin | antitɔsen (nipadua aduro a ɔde si awuduro ano) |
| Anus | turumu |
| Aorta | ntini |
| aortic arch | ntini a εnam mogyatoa ho no fa bi |
| aphotic zone | ɛpo bunu mu a awia nka hɔ papa |
| Appearance | Opue/εda adi/epue |
| Appendage | mfamho |
| Appendicitis | apεnnese hono |
| Appendix | apεnnese |
| Apply | fa yε/fa di dwuma |
| Appropriate | mudie |
| Approval | Openeeε |
| Aquaculture | Nsunam yεn |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------|--|
| Aquarium | nsutadeε a εsi fie |
| Aquatic | Nsudeε |
| Arid | Akwaweeε/nsu ho yε na |
| Arrow | Pea |
| Arteriole | Ntini fa bi |
| Artery | Ntini (dee εde mogya firi akoma mu brε nipaðua no) |
| Arthritis | Apçoyea |
| artificial selection | ayεmmoa ne mfudeε mu sa |
| asbestos | nsurogya (adeε bi a εnhye) |
| ascending colon | nsono akεseε no fa a εwɔ soro koraa |
| ascorbic acid | vitamin c (nnuaba ne nhaban mu aduaneduro bi) |
| asexual | kyiri-mpasogorɔ |
| asexual reproduction | awo a εnnam mpasogorɔ so |
| asexually | kyiri-mpasogorɔ kwan so (kyi/εmpε nna) |
| ash | Nso |
| aspen | asepen/awosodua (amerika dua bi a n'ahaban woso pa ara) |
| assembled | ahyehyεdeε |
| assimilation | ɔmene (sε obi/nnipa dodow bi gye biribi tom/amammere bi tom) |
| associate | fa bata ho (fa wo ho bɔ obi/biribi ho) |
| association neuron | nkwammoa ho abataabata |
| assuming | Resusuo |
| assumption | nsusuiε |
| aster | dubena bi |
| asthma | Ntehyewa |
| astigmatism | Amuamuani (ani so wisiwisi yε/nhu ade yiye) |
| atherosclerosis | mogya ntini mu sradeε |
| athlete's foot | nnansowa ntam kuro |
| atmosphere | beaεε tebea (ahummu/wim) |
| atmospheric | beaεε tebea (wim tebea) |
| atmospheric temperature | beaεε/wim tebea hye a εyε |
| atom | atɔm |
| atomic mass | atɔm mu duro |
| atomic number | atɔm nɔma |
| ATP (adenosine tri-phosphate) | nkwaboa a εkora ahooðen a nipaðua no de di nkwammoa ahodoɔ ho dwuma (adenosine triphosphate (ATP)) |
| atria | akoma soro fam |
| atrium | akoma no mu kwan a εgye mogya firi nipaðua no mu |
| attach | fa tare ho (fa ka ho) |
| attack | ko tia |
| attempt | pɔne ho/yε se (sɔ hwε) |
| auditory canal | asomu kwan |
| auditory nerve | asomu ntini |
| auricle | akoma no mu kwan a εgye mogya firi nipaðua mu no mu baako |
| autoclave | ɔhyε susudua |
| automobile | lɔɔre |
| autonomic nervous system | dwumadie a nnipaðua no nhye da nyε nso εsie |
| autosome | nkwaboa biara a εnyε nna mu nkwaboa |
| autotroph | adeε biara a εno ara tumi de nnuanennuro siesie ne ho |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------|---|
| autotrophic | ahoɔden a adeε bi a εno ara tumi de nnuanennuro siesie ne ho wɔ |
| autotrophic nutrition | sε adeε bi de nnuanennuro bεsiesie ne ho |
| auxin | dee εma nkwalimmoa yε tentene (nea εma afifide ntini ne nhwiren ba) |
| availability | sε biribi wɔ hɔ |
| available | wɔ hɔ |
| axis | nkyεmu |
| axon | nkwalimmoa akwaa bi a εdi dwuma wɔ nkwalimmoa no nkyεn baabi koraa |
| B | |
| bacteria | yareε mmoawa |
| bacterial | yareε mmoawadeε |
| bacterial infections | mmoawa yadeε |
| bacterial pneumonia | mmoawa nimonia |
| bacteriophage | aboawa a ɔko tia yareε aboawa foforɔ/vaalɔso a ɔkotia yareε mmoawa |
| bacterium | yareε mmoawa a wɔnni honam fasuo |
| balance | Okyim (εyε pε) |
| balanced diet | aduane a nnuanennuro ahodo wɔ mεneas nu wɔ mεneas εsε. |
| ball and socket joint | apɔ ne apɔ so nnompe ntokuro |
| bare | Wateraa (ɛho da hɔ pefee/kwatrekwa) |
| bark | bena |
| barnacle | nsunam a ɔwɔ tonturaa |
| basal metabolic rate | sεdeε aboa bi pu ɔhyew berε a ɔregye n'ahome |
| base | aseε |
| base-pairing | aseε nhεhyεεs |
| bass | nsunam a yεwe |
| beak | anomaa ano |
| bear | osisire |
| beaver | aboa bi a ne dua ne ne se yε tεtεtε. |
| beetle | asorɔmmɔdwε/amankuo |
| behavior | Suban |
| behavioral | subandεε |
| benedict's solution | Benedict aduro |
| benthos | Nsu ase mmoa |
| beriberi | kakawerewere |
| bias | nkotia/asofa/animhwε |
| bicarbonate | nkyene a kaabɔn asede wom |
| biceps | Anantuo |
| bicuspid valve | valve a εkura osiakwan mmienu |
| bilateral symmetry | nkyεmure mmienu |
| bile | bɔdwoma |
| bile duct | bɔdwoma bɔtɔ/kwan |
| bile pigment | ahosuo a εnam bɔdwoma so |
| binary fission | nkwalimmoa mu nkyemu mmienu |
| binomial nomenclature | nkwadeε dintɔɔ |
| biochemical processes | nkwadeε mu nnuroyε akwan |
| biochemistry | nkwadeε mu nnuroyε adesua |
| biodegradable | adeε a mmoawa tumi sεe no |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------------|--|
| biodiversity | nkwadee mu sonobi-sonobi |
| biogenesis | nkwadee a yenya firi abodee fofor mu |
| biogeochemical cycle | nnuanennuro nnanemu wɔ atenaee ne abodee ntam |
| biological catalysis | akwaa bi a eboa ma dwumadie kɔ so ntɛm wɔ nkwallamoa mu |
| biological control | sɛ wode abodee bi bɛsi abodee fofor kwan nkwallamoa |
| biological magnification | mmoa anaa nnuane ahodoo rekɔ nsuo mu ama nsunam adi ama nnipa nso abedi nsunam |
| biology | nkwadee anaa abodee a nkwa wom ho adesua |
| biomass | nkwadee dodoɔ a eωa beaeε bi |
| biome | atenaee a yegyina nkwadee a eωa hɔ so kyere mu |
| bioremediation | wode nkwadee bi rekotia asase mu mmoa anaase awuduro bi |
| biosphere | asase ani fa a nkwadee wɔ |
| biotechnological | dee εfa nkwadee akwaa binom dwumadie wɔ nhwehwemu kwan so |
| biotechnology | nkwadee akwaa binom dwumadie wɔ nhwehwemu kwan so |
| biotic | dee εfa nkwadee ho |
| biotic factor | dee εfiri nkwadee bi |
| birch | koterɛ amforo dua |
| birth canal | awo kwan |
| birth control | awo anosie |
| birth rate | awododoɔ |
| biuret test | sɔhwɛ a wɔde aduro a wɔde kyere sɛ dwonsɔ biribi mu di dwuma |
| bladder | dwonsɔtwaa |
| blade | Yiwan |
| blastula | mogyatoa wɔ mfiasee koraa |
| blending inheritance | abosee a εfiri afa mmienu nkabom mu |
| blind spot | dee obi abu n'ani agu so |
| blinking | anibɔ |
| block | akwansie |
| blood | Mogya |
| blood cavity | mogya tokuro |
| blood circulation | mogya foro sane |
| blood clotting | mogyada |
| blood group | mogya mu kuo |
| blood plasma | Mogya mu nsuo |
| blood platelet | mogya mu nkwallamoa ntraantra a ɔma mogya da |
| blood pressure | mogya anooden |
| blood smear | mogyaa wɔde agu ahwehwɛ so reye nhwehwemu |
| blood sugar | asikyire dodoɔ a eωa mmogya mu |
| blood transfusion | mogyagyeɛ (mogya a wɔde ma) |
| blood vessel | mogya ntini |
| boil | mpɔɔdɔ |
| bond | ɔfam/twaka |
| bone | dompe |
| bone marrow | dompe mu ekyim/ɛkɔ/hon |
| booklet | nwomawa |
| botany | nnua ne nhweren afuo |
| Bowman's capsule | Bowman bɔtɔ a εkora obi saabo fa bi |
| brain | Adwene/amemene |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|---|
| brain stem | adwenem nhini |
| bread mold | paano huraeε/fum |
| breathing | ahomeε |
| breeding | cowa |
| briefly | tiawa mu |
| broccoli | brokoli (kabegyi abusuani) |
| bronchitis | εwa |
| bronchus | doroben a εde mframa firi menem kɔ ahurututuo mu no mu baako |
| bubble | ahuro |
| bud | dua ani |
| budding | dua a εrefifire |
| buffer | pampim/bammɔ |
| bulb | bɔbɔ/bɔlb |
| burn | nhyehyeε/hyew |
| C | |
| cabbage | kabegyi |
| calcium | kalsiɔm (dompe mu aduaneduro) |
| calcium carbonate | kalsiɔm kaabonate |
| calibrate | susudua ho nsensaneeε |
| calorie | dee yede susu ahoođen anaa sradeε dodoč a εwɔ aduane mu |
| calorimeter | afidie a yede susu biribi hyeε |
| cancer | kokoram |
| canopy | nkataso |
| capacity | ahođden |
| capillary | mogya ntini nketewa |
| capillary action | nsuo anamɔntuo wɔ akwan nketewa pa ara mu |
| carbohydrate | kabohaedrete (nnuanennuro a εma nipadua no ɔhyew ne ahoođen) |
| carbohydrate (s) | kabohaedrete ahodoo (nnuanennuro a εma nipadua no ɔhyew ne ahoođen) |
| carbon | mframa |
| carbon cycle | mframa nnanemu |
| carbon dioxide | mframa a yahome pue |
| carbon fixation | nkwadeε de kaabɔn daasaede rehyε dee εtumi porɔ bi mu |
| carbon monoxide | Mframa bɔne a mfidie pu ba |
| carbon-containing | dee mframa wom |
| carboxyl group | asede mu aduro bi |
| carcinogen | aduro a εbεtumi ama obi anya kokoram |
| cardiac muscle | ɛnam a εno na εkora akoma no mu nneεma nyinaa no |
| cardiovascular disease | akoma anaa mogya ntini mu yareε |
| carnivore | aboaa a ɔwe mogyanam |
| carnivorous | dee ɔwe mogyanam |
| carotene | dee εma akokɔsradeε ahosuo wɔ abɔċċa mu |
| carrier | cofaoċċ |
| carrying capacity | adesoa mu ahoođen |
| cartilage | apɔ so ntini a emu yε den |
| catabolism | kwammɔne a nipadua no fa so sesa aduane yε no ahoođen a εmmoa no |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|--|
| catalase | nkwammo a ɛma haadrogyen sesa yε ɔsegen ne nsuo |
| catalyst | adeε a ɛma dwumadie bi kɔ so ntɛm so |
| caterpillar | osa/esa |
| catfish | Adwene |
| cattail | Demire |
| caudal fin | podua/bodua |
| caudal vertebra | akyire dompe mu nkyemu a εwɔ fam no mu baako |
| caudatum | dua mu |
| cauliflower | kεliflawa |
| cell | Nkwammoa |
| cell body | nkwammoa dua |
| cell cycle | nkwammoa nnanemu |
| cell division | nkwammoa nkyemu |
| cell membrane | nkwammoa honam |
| cell plate | ɛnam a εbea beaεε a nkwammoa bi nkyemu hyε aseε a εno na εbεtwa nkyemu mmieni a εbefiri mu aba no ntam |
| cell respiration | nkwammoa homeε |
| cell specialization | nkwammoa biara ne ne dwumadie soronko |
| cell theory | nkwammoa ho adwenemususuo |
| cell wall | nkwammoa fasuo |
| cell-mediated immunity | nkwammoa bammɔ wɔ awummoa ho |
| cellular respiration | nkwammoa homeε a ɛma no ahoođen de di ne dwuma |
| cellulose | nnua nkwammoa fasuo mu aduro bi a yede yε krataa |
| Celsius | Sεεsεcɔso (deε yεgyna so susu biribi hyεε) |
| Celsius scale | Sεεsεcɔso susudua |
| centigrade | sεεsεcɔso susudua |
| centimeter | sεntimita |
| central nervous system | dee εde atenka kɔma adwene no ma no kyere mu |
| centrifuge | sεntrifugyi (afidie a εtwa ne ho ntɛm so de kyekyε nneɛma a afrafra mu) |
| centriole | m̄moa mu nkwammoa fa bi |
| centromere | sεntromie |
| centrosome | sεntrosɔm |
| cereal group | ayuo abusua |
| cerebellum | sεrebεlɔm (adwene fa kεsεε baako) |
| cerebral cortex | sεrebεlɔm no fa bi a εkura akokɔsradeε ahosuo |
| cerebrospinal fluid | akyiribremo mu nsuo |
| cerebrum | sεrebɔrm (adwene no soro) |
| certain | poteε |
| cervix | awodeε ano |
| challenge | sɔhwε/ɔhaw |
| chemical | Aduro |
| chemical bond | aduro mu mfamye |
| chemical equation | aduro nkontaa nhyehyεε |
| chemical formula | aduro nhyehyεε kwan |
| chemical reaction | aduro nsunsuanɔɔ/dwumadie |
| chemoautotroph | kεmuɔtɔtɔf (aboa bi a ɔnam nkwammoa mu nnuro dwumadie binom so nyini a εnyε dee εnam awia so) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------------|--|
| chemosynthesis | nnuro mu mpaapaemu |
| chemotherapy | kemoterapi (kwan a yefa so de nnuro sa yereε) |
| chemotropism | dee εfa kemoterapi ho |
| chicken pox | beuropete |
| chipmunk | amoakua |
| chitin | kyeten (mmoa bi abena) |
| chlorine | klorene (aduro a yede te nsuo ho/ani) |
| chlorophyll | klorofel (dee a εwɔ nhaban so a εboa ma wɔyε wɔn aduane) |
| chloroplast | kloroplast (dee εkora klorofel) |
| cholera | ayamturonini |
| cholesterol | kɔleserl (sradeε mu adeε) |
| chordate | kodeeti (mmoa mu abusuakuo bi) |
| chorion | koriɔn (awoɔ akyire adeε fa bi) |
| chromatid | kromatede (nkwammoa mmienu a aka abom mu baako) |
| chromatin | kromaten (nnuanennuro fa bi) |
| chromatography | kromatografi (kwan bi a wɔfa so kyε mframa ne nsuo mu) |
| chromosomal alteration | kromosom mu nnanemu |
| chromosomal recombination's | kromosom nkabom |
| chromosome | kromosom (aboaa anaa dua nkammoa mu fa bi) |
| chyme | kyeme (yafunu mu aduane a ayam agu nsono mu) |
| cilia | silia (nkammoa fa bi a εwoso boa ma nkammoa no nante) |
| ciliary motion | anamɔntuo a εnam silia so |
| circulation | ntopeteε |
| circulate | to pete |
| circulatory | dee εfa ntopeteε ho |
| circulatory system | ntopeteε dwumadie |
| claim | dee obi repε/dee obi rekyere |
| class | klaase/ɔfa |
| classification | nkyekyεmu |
| classify | kyε mu |
| clawed | dee wafa ɔyaw bi mu |
| cleavage | ɔbaa nufu ntam (biribi a emu apae/akyε) |
| climate | beaεε bi tebea wɔ berε tenten mu |
| climax community | mmoa, nnua ne mmoawa tenabea |
| climax | mmoa asetena nnidisoo nnidisoo a εtwa too (awiei) |
| climax | mmoa asetena nnidisoo nnidisoo a εtwa too (awiei) |
| clipping | ɔfa a wɔatwa afiri mua ho |
| clone | asesεdeε (biribi a edi nse) |
| cloning | kwan a wɔfa so ma nneεma bi sese |
| close circulatory systems | mogya dwumadie bi a mogya no gyina ntini ahodoo no mu |
| coacervate | Koaseveeti |
| coal | asasebiri/asasebidie |
| coarse adjustment | adeε a ano ano nyε torontorom mu nnanemu |
| coast | Mpoano |
| coastal ocean | mpoanim, baabi a nnipa di agorɔ san yi nam |
| coastline | mpoano pεε |
| cocci | baatiiria/aboawa |
| coccus | baatiiria/aboawa |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------------|--|
| cockroach | tɛfrɛ |
| cocoon | Amankuo |
| codominance | tebea bi a nkwanmoa tumi kom |
| codon | kodon (nkwanmoa mu nhyehyɛɛ bi) |
| coenzyme | koensaem (nkwanmoa fa bi a εγε nnuanennuro bi) |
| coevolution | nkwadeɛɛ binom a wɔdan wɔn ho mu nnanemu |
| cohesion | asetena a asomdwoeɛɛ wom (nkabom, koroyɛ) |
| cohesive force | deeɛ ede asetena a asodwoeɛɛ wom ba |
| collect | gye/anoboa |
| collecting duct | bɔtɔ biribi boa ano wom |
| colloidal dispersion | kolɔede peteɛ |
| colon | nsono awieɛɛ |
| colony | mmoa tenabea anaa anoboa |
| color blindness | deeɛ ɔntumi nna nsononoeɛɛ a εda ahosuo ahodoɔ mu adi |
| coloration | ahosuoyɛ |
| combat | ko tia |
| combination | Nkabom/ka fra |
| commensalism | twaka a εda akuo bi ntam a baako ma ɔfɔforɔ no aduane a ɔnnye akyire biribiara |
| common | deeɛ obiara nim |
| common ancestor | deeɛ dodoɔ no ase firi no |
| common cold | Papun |
| communicable | nsan yareɛ |
| communication | Nkutahodie |
| community | mpɔtam |
| competition | Akansie |
| competitive exclusion principle | asetena mu mmara a εkyereɛ sɛ nkwadeɛɛ akuo mmienu ntumi mpere adeɛ baako ho berɛ korɔ no ara mu ma no nyɛ yie |
| complementary | deeɛ εka ho ma no yɛ mua |
| complete protein | aduaneduro a εkura nnepa nkoron a εhia ma nipadua no nyinaa |
| complex multicellular | nkwadeɛɛ a εkura nkwanmoa ahodoɔ kuntann a εboro baako |
| complexity | afaafa hwanyann |
| compost | nnua ne nhahan a aprɔ agu asase mu |
| compound | aduro mmɔho |
| compound eye | aboabiania a εwɔ deeɛ εhunu adeɛ bebree |
| compound light microscope | maakrosukopu a εkura ani ahodoɔ a ne kanea to mfonini no to deeɛ ɔrehwɛ no ani so |
| compound microscope | maakrosukopu a εtumi twe adeɛ a εwɔ akyire ba anim yie |
| concentration | deeɛ εwom dodoɔ |
| concentration gradient | susudua a wɔde susu biribi dodoɔ a εwɔ adeɛ bi mu |
| concept | adwenepɔ |
| conception | adwenepɔ hyehyɛ |
| concerning | deeɛ εfa biribi ho |
| conclusion | awieɛɛ |
| condensation | nsunaneɛɛ |
| conditioned reflex | nneyeɛɛ bi a εgyina biribi so |
| conditioning | deeɛ εnam so |
| conduct | suban/di dwuma |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------------|---|
| conduction | Okwan a chyew fa so fa biribi mu |
| cone | aduaba bi/bɔbea bi |
| conifer | konifa (nnua akukuo bi) |
| coniferous | nnua akuo bi a εγε konifa pii |
| coniferous forest | kwaes bi a εγε konifa pii |
| conjugation | kwan a nkwaadee binom fa so ma wɔn ase dɔre |
| connective tissue | ɛnam ahodoo a εhyehye nipaadua akwaa atitire no ntam |
| conservation | akoraeε |
| conservation of environment | atenaεε akoraeε |
| considered | wɔahwε no/dwene ho |
| constipation | Ayamtim |
| construct | si |
| consumer | deε ɔdi anaase ɔtɔ biribi |
| contain | kora |
| content | deε εwom/se biribi γε ma wo |
| contour farming | bepɔ anim afiouyε |
| contour ploughing | bepɔ anim funtum |
| contraception | kwan a wɔfa so de aduro si awoč ano kwan |
| contractile vacuole | akwaa a εkyen ne ho de pu nsuo wɔ nkwalimoa mu |
| contribute | γε wo fam deε |
| control | sɔ ano/anoso/di so |
| controlled experiment | nhwehwεmu a wɔyε no beaεε a wotumi soso nneεma ano |
| controlled variable | nhwehwεmu fa bi a wɔakyere deε εwɔ se εfiri mu ba anaase wɔanya so nkentenso |
| convergent evolution | nkwaadee soronko soronko binom mu akwaa korɔ mu nsesaeε |
| convert | dane/sesa |
| convulsion | ɔsoro aka obi/adeε atɔ obi so |
| coordinating system | kwan a wɔfa so de nɔma ahodoo kyere biribi gynabea (nhyenhyε a wɔde toto nneεma yiye) |
| coordination | sεdeε akwaa ahodoo bom di dwuma. |
| coral | koral (nsunam nketewa dompe mu adeε dennen bi a yεde yε komuadeε) |
| coral reef | koral ahodoo a aboa ano |
| coronary circulation | mogya dwumadie wɔ akoma mu |
| coronary artery | mogya ntini a εwɔ akoma mu |
| corpus luteum | akwaa bi a εγε akokɔsradeε a εba baabi a ɔbaa to kosua fire, berε a wato awie |
| cortex | akwaa bi akyire honam |
| cortisone | nkwalimoa bi a yεde sa dompe mu yaw |
| cotyledon | aba akwaa a εyi nwura a εdi kan |
| covalent bond | mfamye a εwɔ atɔm ntam a εnam εlεtrɔnso so |
| cover | mmuasoɔ/bua so/kata so/nkataso |
| cover crop | nwura a εka asase so a εmma nsuo nhohoro asase no nkɔ |
| coverslip | adeε a yεde kata biribi so de hwε wɔ maakrosukopu mu |
| Cowper's gland | akwaa mmienu bi a εγε akokɔsradeε a εwɔ adwonsotwa no soro |
| Cranial nerve | ntini a εfiri adwene no mu wurawura tikwankora no mu de ba nipaadua no mu |
| crayfish | nsunam bi a ɔwɔ nan num ne abena |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------|---|
| crescent | biribi a emu akom anaa akoa |
| cretinism | akosokoe yareε |
| cricket | abεε abusua |
| crisp | tebea bi a εye kama |
| crop | mfudeε/nncbaεs |
| crop rotation | afuye a wɔsesa nnɔbaεs a wɔdua |
| crop breeding | nnɔbaεs mu nnanemu |
| crop fertilization | wode nnuanennuro regu asase mu ama nnɔbaεs |
| crop pollination | sεdeε nnɔbaεs nya dee εbεma no aso |
| crossing-over | sεdeε nkwammoa dane akwaa ahodoč ma berε a ne mu rekye |
| crustacean | čkɔč abusua |
| cryptic coloration | ahosuoyε a εsesa aboa bi bɔbea |
| cultivated plant | nnua a yεdua wɔ deεeso ho |
| culture | amammere |
| currently | seesei ara/mpremprēn |
| cuticle | mmɔwerε ase nam |
| cutting | ntwitwasoč |
| cycling | asetena mu nnanemu |
| cyclonic | beaεε tebea sεso (wim tebea a ennye) |
| cysteine | sesteen (nnuanennuro bi) |
| cytokinesis | nseesaε a εba wɔ nkawmmoa nkyεmu akyi |
| cytolysis | nkawmmoa sεεs |
| cyton | nuuklɔso (nkawmmoa mu akwaa titire) mfimfini |
| cytoplasm | saetoplasem (nkawmmoa fa a nuuklɔso nka ho) |
| cytoplasmic division | saetoplasem nkyekyεmu |
| cytosine | saetosin (nkawmmoa nhεhyεεs no mu bi) |
| cytoskeleton | nnuanennuro nketenkete a εwɔ saetoplasem mu a εma no tumi gyina ne bɔbea ne ne hyεhyεbea mu |
| D | |
| damage | adesεεs |
| dangerous | dee čhaw wɔ ho (nea asiane wɔ ho/nea εye hu) |
| dark reaction | nnua nnuane ho dwumadie a εtumi kɔ so berε a kanea nni hɔ |
| Darwinism | Darwin adwenemusεm (adwenemususuo bi a εfa nkwaδεε afoforɔ a wɔfiri mmoa ne nnua adadafoč bi mu aba ho) |
| data | nsem |
| daughter cell | nkawmmoa a čfiri foforɔ mu aba |
| deamination | woreyi nnuanennuro fa bi a εye awuduro afiri mu |
| decay | porčεεs |
| deciduous | dee εfa dua a εporo n'ahahan berε bi mu wɔ afe no mu ho |
| deciduous tree | dua a εporo n'ahahan berε bi mu wɔ afe no mu |
| decomposer (s) | dee εma nkwaδεε bi a awu porɔ |
| decomposition | čkwani mmoawa fa so porɔ adeε |
| decrease | te so |
| defecation | agyanan basabasaa |
| defective | sintɔ |
| defective gene | nkawmmoa sintɔ |
| deficiency disease | yareε a εnam nnuanennuro bi a εnni nipadua no mu so ba |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------------|---|
| defoliation | worema nnua aporo wɔn ahaban |
| deforestation | Nnuabubuo (kuae a wɔsεe no) |
| degeneration | worete biribi mudie so |
| dehydration | nipadua anaase nkwaadeε mu nsuweε |
| dehydration synthesis | nkwaadeε mu nsuweε ho mpaapaeμu |
| dehydrogenase | nkwammoa bi a ɔma haadrogyen soteε kɔ soro |
| deletion | Apepa/popa/yi fi hɔ |
| demand | adereε |
| demographic transition | worefa akwan bi so ama nnipa dodoε a εwɔ baabi agyina dee egyptina |
| demography | nnipa dodoε, awuo, awareε ne yareε ho adesua |
| denaturation | woresesa aduaneduro bi bɔbea mu |
| dendrite | nkwammoa mu akwaa bi a εde awosoε kɔ ocnun kɔ osa no ho |
| denitrification | worete naatreti so wɔ asase mu |
| denitrifying bacteria | aboawa a wɔde no te naatreti so cwɔ asase mu |
| density-dependent limiting factor | nneεma te se aduane a εwɔ cɔnsansu nsuε wɔ nkwaadeε a εwɔ baabi dodoε so na, εsan gyina nkwaadeε dodoε a εwɔ hɔ no so |
| density-independent limiting factor | nneεma te se atoyerεnkyεm a εwɔ nsunsu nsuε wɔ nkwaadeε baabi dodoε so na, εsan gyina nkwaadeε dodoε a εwɔ hɔ no so |
| deoxyribonucleic acid (DNA) | nkwammoa molekusi mu hene a εkura bɔbea ho nsem (DNA) |
| deoxyribose | dna mu akwaa bi |
| dependent variable | ɔfa bi a dee εfiri mu ba gyina afoforɔ bi so |
| deplete | te so/sa a biribi sa |
| depletion | worete biribi so |
| depressant | dee εma obi yε bɔtee anaase mre |
| dermis | honam mu fitaa |
| desalination | woreyi nkyene afiri nsuo mu |
| desert | mpapre/sareso |
| desertification | mpapreyε |
| desirable | dee ani gye ho |
| destroy | see |
| destruction | ɔseεε |
| detect | hwehwε/hunu |
| detection | worehunu |
| determine | kyerε |
| detoxication | woreyi awuduro |
| detrimental | εde ɔhaw bεba |
| detritus | mporoporowa |
| development | mpuntuo |
| deviation | Woreti/fom/tow fom |
| dextrose | nnuaba mu asikyire |
| diabetes | asikyire yareε |
| diagram | mfonini |
| dialysis | saabo mu ayaresa |
| diaphragm | εnam a εhyε w'ahurututuo ne w'adiditwaa ntam |
| diarrhea | ayamtuo |
| diastole | akomabɔ (berε a akoma no mu bae) |
| diastolic pressure | akomabɔ mu χhyε |
| diatom | dayatom (aboawa bi) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------------|---|
| dichotomous | worekyε biribi mu mmienu |
| dichotomous key | ɔkwān anaa safo a wɔde kyε biribi mu mmienu |
| died off | awu asa (nkwadeε dodoɔ bi) |
| diet | aduane |
| differ | soronko |
| differences | nsonsonoeε ahodoɔ |
| differentiation | akwan ahodoɔ a nkwalimma binom fa so nyini (kyere biribi mu nsonsonoe) |
| diffusion | molekusi nante a wɔnam so firi beaeε bi kɔ beaeε foforɔ (sε biribi pete/trɛw) |
| digest | yam aduane (wɔ wo yam) |
| digestion | aduaneyam |
| digestive enzyme | dee εboa aduaneyam |
| digestive juices | nsunnuane ahodoɔ a εma aduaneyam yε mre |
| digestive system | dwuma anaa akwam ahodoɔ aduane nam so yam |
| dihybrid | ɔba a ɔfiri awofoɔ a wɔfiri nkwalimma soronko mmienu mu |
| dihybrid cross | wode awofoɔ a wɔfiri nkwalimma soronko mmienu mu rehyia ama εde ɔba aba |
| dilation of blood vessel | mogya ntini mu bae |
| dimorphism | nkwadeε abusuakuo bi a wɔkura esu soronko mmienu bi |
| dinosaur | daanosɔɔ (dɛnkyɛm abusuakuo no mu bi a wɔn ase ahye) |
| dioxide | daaɔsade (aduro bi a ɛkura ɔsegyen ne aduro foforɔ bi) |
| dipeptide | nnuanennuro a εde molekuli mmienu pue |
| diphtheria | huraεε huhuhu bi a εma ɔhomedε ne ademene yε den |
| diploid | nkwalimma bi bɛnya kromosom mmienu |
| direct harvesting | woreyi nkwadeε bi afiri atenaεε bi |
| direction | akwankyerε |
| directly | pɔtee/tee/apaawa |
| disaccharide | asikyire bi |
| disadvantage | ɔhaw |
| disaster | atoyerɛnkyɛm |
| discs | adeε tratra kurukuruwa |
| disease | yareε |
| disjunction | ntetemu |
| dislocation | biribi ahwan |
| dispersal | biribi abɔ ahwete |
| disposal | woreto biribi agu/biribi wɔ w'aba mu |
| dispose | to gu |
| disrupt | ha/yε basasa |
| dissecting microscope | maakrosukopu a n'ahooden wɔ fam |
| dissection | nkyɛmu |
| dissolve | Hono |
| diuretic | adεε a εma nipadua no kyi nnebɔne ntɛm a εno nti wobɛdwonsɔ ntɛntɛm |
| diurnal | dee εsi awiaberɛm |
| diversity | sonobi-sonobi (ahorowyε/gu ahorow) |
| divide | kyε mu |
| (DNA) deoxyribonucleic acid | (DNA) deoxyribonucleic acid (nkwalimma εda obi adi) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------|---|
| DNA fingerprinting | DNA nsatea ano adansedie (DNA nsatea ano nsensanee) |
| DNA polymerase | nkwammoa a wɔboa ma dna hyehyε ntɛm so |
| dominance | nhycosɔ/decɔɔsɔ |
| dominant | deε ɔhyε biribi so |
| dominant gene | nkwammoa a hyε biribi so |
| dominant species | akuo a ccɔw so |
| dominant trait | esu a emu yε duru/ɔhyε nkaεε no so |
| dormancy | wonkeka wo ho anaase wonni wo daa daa dwuma (ayε mmerew) |
| dorsal | dada mu betεε (akwaa a etua honam ani) |
| double fertilization | wode barima kosua mmienu resɔ ɔbaa kosua baako ano wɔ nnua nwiren mu |
| double helix | nhyehyεε bi a nkwammoa bi te sε dna tumi nya |
| Down's syndrome | Down yareε (adwene, ani, aso ne akwaa ahodoɔ dɛmdie) |
| drainage | mmɔnka |
| drilling | nsuonsuotuo |
| drone | droonu (afidie a εfa wiem boa nhwehwεmu) |
| drosophila | aduaba so nwansenka nketenkete bi a yεde wɔn yε nhwehwεmu |
| drug | Aduro |
| drug abuse | aduro a wɔfa no basaabasaa (aduru a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so) |
| drug dependence | deε ɔde ne ho to anaase ɔdan nnuro |
| drug overdose | aduro a wɔfa boro so |
| duckweed | nwura a efu wɔ abura ani |
| ductless gland | akwaa bi a εnni bɔtɔ na εyi nsuo ahodoɔ kɔ mogya mu tee |
| dump | to gu baabi |
| duodenum | nsono nketewa no fa a εwɔ adiditwa no ase pεε |
| dwarfism | apetɔ |
| dynamic | deε εtumi sesa ne ho |
| dynamic equilibrium | dwumadie a εrekɔ so a emu tumi di adane adaneε |
| dysentery | ayamtuo a mogya wom |
| E | |
| eagle | ɔkɔdeε |
| ear | aso |
| ear canal | aso mu tokuro |
| eardrum | aso mu akwaa a nnyegyeeε gyegye gu mu |
| earthworm | sonsono |
| echinoderm | ɛpo mu nam ahodoɔ |
| ecological | deε εfa mmoa, nnua, nnipa atenaeε ne nkwadeε ahodoɔ adesua ho |
| ecological riche (s) | tebea a nkwadeε kuo bi te mu |
| ecological pyramid | nkwadeε a wɔwɔ atenaeε bi ntam twaka nhyehyεεε |
| ecological succession | nsesaeε a εnam ne kwan so ne kwan so a εkɔ so wɔ nkwadeε atenaeε mu |
| ecologically | deε εnam mmoa, nnua, nnipa atenaeε ne nkwadeε ahodoɔ so |
| ecology | mmoa, nnua, nnipa atenaeε ne nkwadeε ahodoɔ ho adesua |
| economically | wode biribi bedi dwuma ne dodoɔ mu sεdeε εsε anaa sεdeε wohia |
| ecosystem | mmoa, nnua, nnipa atenaeε ne nkwadeε ahodoɔ dwumadie |
| ecosystem diversity | mmoa, nnua, nnipa atenaeε ne nkwadeε ahodoɔ dwumadie mu sonobi-sonobi |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------------|--|
| ectoderm | εεtɔdɛm (mmoa binom te sε nsunam honam akwaa bi) |
| edema | nkwadeε ahonhono |
| effective | di dwuma yie |
| effectiveness | obi redi dwuma yie |
| effector | nipadua akwaa a εtumi keka ne ho berε a wobεsom |
| egg | Kosua |
| ejection | etuo/wɔbεtu obi |
| elbow joint | abatwε pε so |
| electrocardiogram (EGG) or (EKG) | electrocardiogram (EGG) anaa (EKG) (kwan a wɔfa so de afidie susu εlεtreke dodoɔ a obi akoma de ba de hwe sε akoma no reyε adwuma anaa |
| electron | εlεtρɔn |
| electron microscope | maakrosukopu a εde εlεtρɔn yε adwuma |
| electronic balance | εlεtρoneke kyim/susudua |
| electrophoresis | patekle anaa molekuli ahodoɔ anamɔntuo a εnam εlεtρɔn so |
| element | εlεmεnτe |
| elephantiasis | gyepim |
| eliminate | yι firi hɔ |
| elongation region | tentenyε/ɔkwān a εda adeε bi a εtwa fa adeε foforɔ ho ntam |
| elongation zone | dua ase rekɔ ne nhini |
| embolism | Mogya ntini a εde mogya firi akoma no mu kɔ no mu bi mu bεsi |
| embolus | patekele bi a εntaa ntena mogya mu na εnenam mu |
| embryo | mogyatoa |
| embryo sac | mogyatoa bɔtɔ |
| embryology | mogyatoa ho adesua |
| embryonic | dee εfa mogyatoa ho |
| embryonic membrane | εnam a εfam mogyatoa ho |
| emigration | woretu/etuo (tu bata/batatu) |
| emit | pu/yι |
| emphysema | ahurututu kεseyε mmorosoɔ |
| emulsification | nsuonsuo reka abom |
| enable | ma kwan |
| enamel | εse akwaa fitaa a εwɔ abɔntene no |
| end product | dee εfiri mu ba (nea yenya fi mu) |
| endangered species | nkwadeε a wɔn ase rehye |
| endemic | yareε a εwɔ beaεε bi |
| endocrine gland (s) | akwaa ahodoɔ a wɔde nkwammoa kɔ mogya no mu tee |
| endocrine system | dwumadie a εnam so de nkwammoa kɔ mogya no mu tee |
| endocrinology | dwumadie a εnam so de nkwammoa kɔ mogya no mu tee ho adesua |
| endocytosis | wode nneεma binom reka nkwammoa no ho |
| endoderm | mogyatoa no mu ankasa |
| endoparasite | aboawa bi a ɔdidi nipadua akwaa mu |
| endoplasmic | εnoplasm (saetoplasm mu akwa bi a εse nsuonsuo) |
| endoskeleton | nkrampan a εwɔ nipadua no mu na εma no tumi gyina |
| endosperm | εnosopεm (akwaa bi a εwɔ dua aba mu a nnuanennuro wom) |
| endosperm nucleus | εnosopεm nuuklɔso |
| energy flow | sεdeε ahoođen di dwuma fa |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------------------|---|
| energy pyramid | ahoɔden (anyinam) nhyehyees |
| engineering | biribi hyehye (senea wode abode mu nyansahu di dwuma) |
| engulf | bunkam so/bu fa so |
| enlist | fa ka ho/nya mmoa/fa obi adwuma |
| enrich | γε no nam (ma ενγε papa) |
| environment | atenaes/mpɔtam |
| environmental | dee εfa atenaes ho |
| environmental impact statement | krataa a εfiri aban adwumakuo ahodoɔ ho a εkyere dwuma akεesε a woadi a ɔwo nsunsuansoo wɔ atenaes so |
| enzyme (s) | nkwadeε mu nkwammoa bi |
| enzyme-substrate complex | nsunsuansoo a εfiri molekuli ne nkwammoa ahyiadie mu ba |
| epicotyl | dua aba akwaa a aba no fifiri a, εdi kan pue |
| epidemic | nsaayareε ateseteε |
| epidermis | honam ani ntoma hanahana no |
| epididymis | hwowa mu ahoma a εkura aba no mu |
| epiglottis | menemu akwa bi |
| epinephrine (adrenaline) | nkwammoa a εde mogyammorosoɔ ba |
| epithelium | honam ani hanahana anaase nsono mu akwaa anaase ahurututuo mu ntokuro a mframa fa mu |
| equatorial plane | dee a εda adeε a εda nkwammoa mmienu ntam berε a nkwammoa bi mu rekyε ntentensoo |
| equatorial plate | dee εda nkwammoa mmienu ntam berε a nkwammoa bi mu rekyε |
| equilibrium | biribi tebea a εbi nkɔ na εbi nso mmeka ho (nea εye pe) |
| era | berε bi a ademu bi siie |
| erect posture | woregyina ho kyirebenn |
| erosion | Asamutwa (se sunsuan/mframa pra asase ani/biribi so tew/εwewe) |
| error | mfomsoo |
| Escherichia coli (e. coli) | escherichia coli (e. coli) (aboawa a ɔte nipa anaase aboa bi nsono kεesε no mu) |
| esophagus | Hoohoowa (menewam/menem) |
| essential amino acid | amino asede a εha (amino asid a εho ehia) |
| estrogen | εsrogyen (nea εkyere mmea awosu/bɔbea) |
| estuary | baabi nsuwansuwa ne εpo bom (beae a asubɔnten bɔ po mu) |
| ethyl alcohol | apεtεhye (akpεtεshie) |
| euglena | nsuo mu nkwadeε ketewa bi |
| eukaryote | nkwadeε a εkura nuklɔso soronko bi |
| eukaryotic cell | nkwadeε a εkura nuklɔso soronko bi nkwammoa |
| Eustachian tube | aso mu kwan bi a εko yεn farende no mu |
| evaporate | yi tutuo |
| evaporation | ntutuoyie |
| evidence | nniyinasoo/adanse |
| evolution | nkwadeε mu nsesaeε/adannandi |
| evolutionary | dee εfa nkwadeε mu nsesaeε ho |
| evolve | sesa (bɔbea mu) |
| examination | sɔhwε/nhwehwεmu |
| except | gye se |
| excess | mmorosoɔ |
| excessive | dee εborο so |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------------|--|
| excretion | nipadua mu fi yie |
| excretory | dee εboa nipadua mu fiyie |
| exercise | apo mu ateneateneε |
| exhalation | worehome aba abɔntene |
| exhale | home pue |
| exhaust | Sa/sε biribi sa koraa |
| exhibit | da adi/yi/fa kyereε |
| exist (s) | te ase/εwɔ hɔ |
| exocrine gland | akwaa a εpu biribi fa bɔtɔ bi mu pue |
| exon | nuklɔso asede/asid bi a εboa hyehye DNA |
| exoskeleton | Honam fa a εyε den te sε bɔwerew |
| experiment | sɔ hwε/hwehwε mu |
| expiration | awieεε/bere a biribi bεkɔ awieεε (bere a biribi ba awiei/twam) |
| explanation | Nkyerεmu (nkyerεkyerεmu) |
| explosive | dee εtumi pae |
| exponential growth | dodoçye a εyε ntɛm so |
| expose (d) | da (a) adi (pa ho ntama) |
| expressed | kyereε adwene/daa adi |
| expression | adwenkyereε/kwan obi fa so da biribi adi |
| extensor | ɛnam bi a εma nipadua akwaa bi yε tentene anaa εyε hweremhwerem |
| extent | dee εkɔduru |
| external | abɔntene |
| external fertilization | barima ho nsuo ne ɔbaa kosua rehyia wɔ beaεε a εnyε akwaa a wɔhyia wɔ mu no |
| external respiration | kwan a atenaεε no ne nipadua no mu akwaa (ahurututuo) di nkutaho wɔ mframah ho |
| extinct | hye aseε/tɔre ase |
| extinction | asehyεε/asetɔre |
| extinction of fauna | mmoa asehyεε/asetɔre |
| extracellular digestion | kwan a porɔεε nam so de nkwammoa bi bubu nnuane twe mu ahoɔden |
| extract | twe |
| eye | ani |
| eyepiece (ocular) | dee ani hwε mu |
| F | |
| facilitated diffusion | nnuro bi refiri nkwammoa bi mu prɛko pε bere a nkwammoa no nsεε ahoɔden biara |
| Fahrenheit scale | Fahrenheit susudua |
| fallopian tube (oviduct) | dorobɛn a εwɔ mmaa mu a kosua fa mu |
| fallout | dee afiri mu |
| family | abusua/ekuo |
| fangs | sebɔfɔɔ |
| farsightedness | dee ɔchunu kɔ akyiri |
| fat | kεsεε/srade |
| fatal | dee εyε hu/owuda |
| fatigue | brε |
| fatty acid | asede a εboa nipadua no ma ɔde aduane di dwuma sεdeε εsε |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------|--|
| feather | ntakra |
| feces | agyanan |
| feedback | mmuaεε |
| feedback mechanism | kwan a mmuaεε fa so ba |
| female gamete | ɔbaa kosua |
| female reproductive system | dee εboa ɔbaa ma no wo |
| femur | sre mu dompe baako |
| fermentation | kwan a biribi fa so ka/boro/nyinya |
| fern | dua bi a ne mfimfini tenten na n'ahahan ye atetrete |
| fertilization | kwan a kosua fa so beye ɔba |
| fertilizer (s) | ɔyεafuoyie/ɔyεasaseyiye |
| fetal | dee εfa abotafoa ho |
| fetal alcohol syndrome | dεmdie a abɔfra bi a ne maame nom nsa ma no nya |
| fetus | Abotafoa |
| fever | huraεε/atiridii |
| fewer | kakraa bi |
| fiber | nkwammoa bi a εboa tentenyε/ahoma teaa bi |
| fibrin | nnuanennuro bi a yεnya wɔ mogyatuo a εretwa mu |
| fibrinogen | faebrinogyen (nnuanennuro bi a yεnya wɔ brεboɔ mu nkanka berε a mogyatuo retwa |
| fibrous root system | dua a εnni ntinihene biara |
| field | Dwumadibea/afuw so/nimdee bi |
| field of microscope | baabi a maakrosukopu hunu koduru |
| filament | Mummabaa/hamahama |
| filter out | sɔne so |
| filtered | wasɔne so |
| filtrate | dee afa sɔnεεε mu |
| filtration | cosoncsn |
| fin | dee nsunam de nante |
| finches | anomaa ketewa bi a ɔkura anosini bi a emu yε den |
| fine adjustment | maakrosukopu fa bi a yεkyim de hwε adeε yie |
| fingerprinting | nsa ano ahγεnsodeε (nsatea ano nsensanee) |
| finite | ρερεερε (nea εwɔ baabi a ekosi/anohyeto) |
| firm | pintinn |
| first filial generation | cosoatoato cowa |
| first-level consumer | nkwaboa a wɔwe nwura |
| fission | atɔm mu nuklɔso nkyεmu |
| flagella | biribi a yεde hwe wɔ agorɔ kwan so |
| flagellum | abaa hweaa bi a εwɔ nnua anaa mmoa mu |
| flatworm | mmoawa tratra |
| flea | onniataban aboawa bi a ɔnom mogya |
| flexor | εnam bi a εboa ma yεkoa nipadua akwaa bi |
| flipper of whale | bonsu akwaa a ɔde boro nsuo |
| florescence | berε a nhwiren mu bie |
| flow | tene/hwie/nante |
| flow of energy | sεdεε ahoođen nante |
| flower | Nhwiren |
| fluid | nsuonsuo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------------------|--|
| fluke | sonsono bi |
| fluoridation | wode fl̄raede reka biribi (nsuo) ho |
| fluoride | fl̄raede |
| folic acid | fɔlekasede (vatamin b mu bi a ɛfiri nnuaba ne nhahan mu) |
| follicle | tokuro a nwi firi mu ba/bɔtɔ a kosua firi mu ba |
| follicle stimulating hormone (FSH) | nkwammoa a ɛboa de dee ɛma ɔbaa kosua nyini na ɛtumi ne barima nsuo di ahya |
| food allergen | dee obi kyiri wɔ aduane mu |
| food chain | nkwadeɛ ahodoɔ nhyehyɛɛ bi a dee ɔdi kan we dee ɔdi n'akyi |
| food poisoning | awuduro a ɛfiri aduane mu |
| food pyramid | adidie ho nhyehyɛɛ bi a dee ne ho yɛ den no wɔ sorø na wɔn a wɔtoa so no we wɔn a wɔhyɛ wɔn ase wɔ saa nnidiso no mu |
| food vacuole | akwaa mu bɔtɔ bi a aduane gu mu a, ɛtumi Yam |
| food web | adidie mu twaka a mmoa nam so nya nnuanennuro |
| forceps | afidie a yede biribi mu wɔ nhwehwɛmu mu (afiri a wɔde gye awo) |
| forest conservation | kwaεekora (kwaε a wɔkora so) |
| form | fɔɔmo (kratasin) |
| formation | abɔseɛ/nhyehyɛɛ |
| formula | nhyehyɛɛ/kwan |
| fossil | nkwadeɛ bi a awu apɔrɔ akyire adeɛ |
| fossil fuel | nkwadeɛ a awu mu ahooðen (fuel) (fango a yenya fi abotan mu) |
| fossil record | nkwadeɛ a awu ho akoraeɛ |
| four o'clock flower | nhwiren bi a emu bue anwummerɛ (ɛwɔ Peru) |
| fracture | biribi mubuo (nkanka dompe) |
| fragment | ɛfa kumaa bi |
| fraternal twin | nta a wɔnsɛ |
| freeze drying | ɔkwani a wɔfa so twe adeɛ a ɛsɛɛ ntɛm mu nsuo |
| frequently | ntɛm so (esi ntɛm ntɛm wɔ bere tiaa mu) |
| freshwater | nsuo a nkyene nnim |
| fructose | asikyire bi a ɛwɔ nnuaba mu |
| fruit | Aduaba |
| fruit fly | aduaba so nwansena |
| fumes | nwisie a ɛnyɛ papa |
| fungi | fangae/mfumeɛ (dodoɔ) |
| fungus | fangae/mfumeɛ |
| Fur | enwi |
| G | |
| galactose | galatosu (asikyire a ɛnyɛ dɛ pii) |
| galactosemia | yareɛ bi a ɛfiri galatosu a ennya nkwammoa nsesa nkɔ glukosu mu nti aboa ano mu ba |
| gall bladder | bɔnwoma bɔtɔ |
| gallon | galɔn |
| gallstone | bɔnwoma bɔtɔ mu nam bi a ɛte sɛ aboɔ a ɛyɛ yareɛ |
| gamete | ɔbaa ne barima nkwammoa |
| gametogenesis | kwan a nipadua no nam so de ɔbaa ne barima nkwammoa ba |
| gamma globulin | gaamagloulin (protein fa bi a ɛwɔ mogya a dee ɛko tia yareɛ wom) |
| ganglion | pomponya |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|--|
| gas exchange | mframa ɔsegyen ne kaabɔndacsaede adaneadanedie |
| gaseous exchange | dee ɛfa ɔsegyen ne kaabɔndacsaede adaneadanedie ho |
| gasoline | Gasolen (mframagya) |
| gastric | yafunuhyε |
| gastric juice | nsuo bi a ɛwɔ yafunu mu εboa ma aduane yam |
| gastro vascular cavity | akwaa titire a ɛwɔ aduaneyam ne nnuanennuro kyeεyε mu |
| gastrula | gastrula (mogyatoa mfiaseε) |
| gastrulation | kwan a gastrula fa so ba |
| gel electrophoresis | kwan molekuli ahodoo fa so nante san kyeεyε wɔn mu |
| gene | nkwammoa |
| gene expression | sεdee nkwammoa mu nsεm sesa kɔ RNA mu na εsesa kɔ protein mu |
| gene frequency | nkwammoa dodoɔ wɔ ekuo bi mu |
| gene linkage | esu bi a ɛwɔ wɔn a wɔkura nkwammoa ho |
| gene mutation | nkwammoa mu nsesaeε |
| gene | nkwammoa |
| gene (s) | akwammoa ahodoɔ |
| generalization | worefutu afra |
| genetic | dee ɛfa nkwammoa ho |
| genetic counseling | akwankyerε a ɛfa nkwammoa ho |
| genetic disease | yareε a εnam nkwammoa mu |
| genetic diversity | nkwammoa mu nkyekyεmu |
| genetic engineering | nkwammoa hyehyε |
| genetic marker | dee ɛda nkwammoa bi adi |
| genetic recombination | nkwammoa nkabom a εde esu a εde abusua a wɔn baanu no firi mu no nse ba |
| genetic variation | nkwammoa mu nsonsonoeε |
| genetically | dee ɛfa nkwammoa ho |
| genetics | nkwadeε nkyi ho adesua a εnam nkwammoa so |
| genome | gyεnom (kromosom dodoɔ a εhia ansa na atumi aye nkwammoa baako |
| genotype | nkwammoa kora a obi kura |
| genus | nkwadeε akuo |
| geographic isolation | nkwadeε kuo a wɔate wɔn ho afiri nkwadeε afoforɔ ho |
| geologic time scale | mfee a asase yi adi ho susudua |
| geotropism | gyeotropesem (nkwadeε bi nyini a ɔhyε a εfiri awia wɔ nsunsuansoɔ wɔ so) (sεneea abɔde ye n'ade wɔ tumi a εtwe ade ba fam no ho) |
| germ theory of disease | adwenemsusuo a εkyerε se nyarewa bi firi mmoawa binom (adwenkyerε a εne se nsanyare nyinaa fi yare mmoawa) |
| German measles | ananse yareε |
| germination | mfifiε |
| gestation period | berε a biribi de fifiri (nna dodow nyinsen di) |
| GH (growth hormone) | GH (onyini nkwammoa) |
| gigantism | kesemmorosoɔ |
| gibberellin | giberilin (dua mu nkwammoa bi a εboa ne nyini) |
| Gill | dee nsunam home fam |
| gizzard | saa |
| gland | akwaa a εma nipadua no nnuro bi |
| global warming | wiase hyεε a wɔcsusu se εbεba |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|--|
| glomerulus | doroben bi a ede nsuo a protein nnim kɔ bawman doroben no mu |
| glucagon | protein nkwammoa bi a wɔma asikyire dodo kɔ soro wɔ mogya mu |
| glucose | glukosu (asikyire a ano yε den) |
| glycerol | glaesercɔ (nsuo bi a enni ahosuo a ema birbi yε de san bɔ ho ban) |
| glycine | glaesen (amino asede bi a εye de a yεnya firi protein mu) |
| glycogen | glaekogyen (asikyire bi a εte hwee) (ahoođennuru a nipađua de sie wɔ mmrεbo mu na εsan de yε adwuma bere a ehia) |
| glycolysis | kwan a nkwanmoa fa so sesa kabohaedreti kɔ nnuanennuro mu |
| gaiter | biribi a yεde kyekyere kotodwe ase de nante |
| Golgi body (apparatus) | golgi akadeɛ (akwa bi a εwɔ sell mu) |
| gonad | ɔbaa anaa ɔbarima ho bεba ama kosua anaa barima ho nsuo bεba mu (bɔbeasu akwa) |
| gonadotropin | gonad nkwanmoa no mu biara |
| gonorrhea | babaso |
| gorilla | akaatia |
| gout | apɔsoyea |
| gradualism | wode nkakrankakra repε biribi (nsakrae a εba nkakrankakra) |
| graduated cylinder | nsuonsuo susudua |
| grafting | wode dua bi refam dua fofɔc ama no afifiri |
| gram | gram (adeɛ muduro susubea) |
| grana | grana (klorefele akwa no mu bi) |
| graph | graafɔ (mfonini a wɔde bu nkonta) |
| grasshopper | abεbε |
| grassland | εsre asase |
| gray matter | adwenem akwa a εkura nkwanmoa a εboa akwa a hodoɔ a wɔne adwene no yε adwuma |
| green algae | apotobibire |
| green revolution | kuayɔ ho dwumadie a εkɔc soro berε bi |
| greenhouse effect | mframia ahodoɔ mmoano a ema awia ka yεn na εkyere εhyew ne ɔhaw a ede ba |
| greenhouse gas | mframia biara a εtumi kyere nnebɔne a εfiri awia mu reba |
| grid | damedame |
| growth | enyini |
| guanine | gwanaen (nkwanmoa mu biribi a εhyehyε nsem wɔ DNAanaa RNAmu) |
| guard cell (s) | nkwanmoa mmienu a wɔbue dua stoma san to mu no mu biara |
| gullet | doroben a εfiri w'anom kɔsi w'adiditwaa mu |
| gymnosperm | gyemnosopɛm (nnua bi a eso aba a εnhyε bɔtɔ biara mu) |
| gypsy moth | afafrantɔ nua bi a ɔtu anadwo |
| H | |
| habit | esu/deɛ aka obi hɔ |
| habitat | nkwadeɛ binom atenaeɛ |
| habitat fragmentation | atenaeɛ mu nkyekyem |
| hair follicle | tokuro a nwi firi mu ba |
| half-life | berε a awuduro bi di ansa na afiri baabi a wɔde agu |
| haploid (monoploid) | hapolɔdo (biribi a εwɔ kromosom dodoɔ a nkwanmoa hia) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------|---|
| Hardy Weinberg law | hardy weinberg mmara (nkwammoa mu mmara a ekyere se, se ekuo foforɔ muni bi akɔfra ɔfoforɔ mu a, nsesaeɛ biara mma nkwanmoa mu) |
| harm | ɔhawpira |
| harmful | deɛ etumi de ɔhaw ba (nea etumi pira) |
| harmless | deɛ ɔhaw biara nni ho (nea empira) |
| harvesting | ɔtwa |
| hatching | kosua bobɔ |
| Haversian canal | dompe mu akwan a ɛkura mogya ntini |
| hay | ɛsre a wɔahata a wɔde rebɛma mmoa awe |
| hay fever | huraeɛnini |
| heart | akoma |
| heart attack | akoma yareɛ |
| heart transplant | akoma a wotu ma obi |
| heart-lung machine | afidie a εpia mogya ne ɔsegyen ma nipadua no berɛ a wɔrepae no |
| heart beat cycle | sɛdeɛ akoma bɔ fa |
| helix | helese (adeɛ a ne bɔbea mu apaapae) |
| hemoglobin | hemoglobin (nkwanmoa bi a ɛdi ɔsegyen ho dwuma/nea ema mogya yɛ kɔkɔɔ) |
| hemolysis | hemolesese (mmɔfra yareɛ a mogya nkwanmoa kɔkɔɔ no nam so sɛe) (mogya mu nkwanmoa kɔkɔɔ a ɛsan kɔ soro a ema yare brɛ ase) |
| hemophilia | hemofilia (mogyatuo mmorosoo a ɛwɔ mmarima mu) |
| heparin | həparen (mogya mu nkyene bi a ɛwɔ brɛboɔ ne ahurututuo mu a emma mogya ntwa ntɛm) |
| hepatic artery | mogya ntini a ede kɔ brɛboɔ mu |
| hepatic portal circulation | dwuma a brɛboɔ di wɔ mogya a nnuanennuro wom ho ansa na akɔ akoma no mu |
| herb | hahamma |
| herbivore (s) | nkwadeɛ a ɔwe nwura |
| hereditary | deɛ εfiri mogya mu/nea yenya fi awo mu |
| heredity | Kwan a ɛfa so ma esu firi awoɔ ntoatoasoo mu kɔ awoɔ ntoatoasoo mu (nea/esu a yenya fi awo mu/awofo hɔ) |
| hermaphrodite | ɔbaabarima |
| heterotroph | nkwadeɛ a ɔnam nkwanneɛ nko ara so na ɛdidi |
| heterotroph hypothesis | nkwadeɛ a ɔnam nkwanneɛ nko ara so na ɛdidi ho adwene susuo |
| heterotrophic | deɛ ɛfa nkwadeɛ a ɔnam nkwanneɛ nko ara so na ɛdidi |
| heterotrophic nutrition | adidie a εgyina nkwannaɛ nko ara so |
| heterotrophs | nkwadeɛ ahodoɔ a wɔnam nkwanneɛ nko ara so na wɔdidi |
| heterozygous | saegoti a εnam nkwanmoa mmienu a wɔnse koraa no na εbaeɛ |
| heterozygous genotype | bɔbea a ɛfiri saegoti a εnam nkwanmoa mmienu a wɔnse koraa so na εbaeɛ |
| hibernation | worema biribi ada/nkurate |
| high blood pressure | mogya borosoo |
| high energy bond | fɔsɔfɔrɔso bi a ɛwɔ kabohaedreti hyeɛ mu a εboa ma ahɔoden |
| hindbrain | adwene akwaa a ɛwɔ atikɔ fam |
| hip joint | εpa |
| histamine | amino asede bi nipadua no de ba berɛ onii no afa awuduro |
| histidine | amino asede bi a εho hia pa ara |
| histology | anatɔme adesua a wɔde makuroskopu na εye |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------|--|
| histone | protein biara a amino asede wom a εnane wɔ nsuo mu |
| homeostasis | homiosasese (nipadua mu tebea bi a nssesaeε biara mma n'abcsuo mu) |
| homeowner | fiewura |
| hominid | dee ɔka praemeti (moa ahodo a wɔnyinsen wo na wɔnto kosua) |
| homo sapiens | dee ɔka praemeti (moa ahodo a wɔnyinsen wo na wɔnto kosua a nipa ka ho) |
| homologous chromosome | kromosom a ɛkura nkwalimoa korɔ |
| homologous structure | nkwalimoa a ɛkura nhyehyeeε baako |
| homozygous | dee ɛkura nkwalimoa mmienu wɔ hyeheyεbaa so |
| homozygous genotype | abɔsuo nkwalimoa bi a ɛkura nkwalimoa mmienu wɔ hyeheyεbaa so |
| hoofed animal | mmoa ahodo a wɔhyε mpaboa |
| hookworm | mmoawa bi a n'ano ye kɔtɔkorɔ dennen bi a ɔde fam dee ɔronom no ho (osonson a ɔtena nsono mu) |
| hormone | hɔmɔn (aduro bi a nipadua no ye a εboa ma akwaa bi di ne dwuma) |
| host | dee aboawa bi te ne mu/didi ne ho |
| Hot | hyeheyε/nea εyε hyew |
| hot water bath | nsuohyeeε adwareε |
| huge | kεsεε |
| hull | dee εkyekyere aduaba bi ho |
| humerus | abasa mu dompe |
| humidity | kusukuukuu |
| hummingbird | anomaa kumaa bi a ɔkura ahosuo fεfε pii a ɔcw amerika pa ara |
| humoral immunity | nipadua no fa a ɛko tia yareε no fa bi a εde nnuro ma antigen bi |
| humus | porɔeeε/asase fa a εyε nnua ne nhahan a apɔɔ |
| hunting | ahayo |
| hybrid | nkwadeε bi a yεayi afiri nkwaε soronko mmienu mu |
| hybrid vigor | ahoɔden a εfiri nkwaε a wɔbεyi afiri nkwaε mmienu mu ba |
| hybridization | kwan a wɔfa so yi nkwaε bi firi nkwaε soronko mmienu mu |
| hydra | haedra (ɔcw bi a ɔcw tire bebree a wɔka ne ho asem wɔ greek abakɔsem mu/ɔhaw a εho dwumadi ye den) |
| hydrocarbon | haedrokaabɔn (haedrogyen ne kaabɔn a wɔaka abom) |
| hydrochloric acid | haedrokloreke asede (asede a ano ye den na εni ahosuo biara a εyε haedrogyen ne klɔren) |
| hydrogen acceptor | dee εgye haedrogyen |
| hydrolysis | haedrolysesee (prɔeeε kwan bi a εfa mfamyε a emu bεte wɔ haedrogyen ne nsuo ho) |
| hydroponics | haedropɔneke (dee εfa nsuo mu asetena ho) |
| hydrotropism | haedrotopiisem (nyini a ɛkɔ anaaseε ɔfiri nsuo ho) |
| hyper parasitism | aboawa anaa parasaete bi renom aboawa anaa parasaete fofɔɔ |
| hypertension | mogyaborosoɔ |
| hyperthyroidism | akwaa bi a εwɔ wo kɔn ho a εma nnuro a εde nyini ba a εdi dwuma boro so |
| hypertonic solution | nsuo anaa mfraεε bi a osumosisi ano ye den wom boro so |
| hypocotyl | haepokɔtel (dua aba a εrefifiri abaa a εwɔ kɔteledon no ase pεε) |
| hypo secretion | nipadua no rekyi nsuo anaa biribi nyaa anaaseε nketenkete sene sεdeε εwɔ se εba |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------------------|---|
| hypothalamus | haepotəlamso (ɛwɔ adwene/amemene mu) |
| hypothesis | Adwenemususuo (nyansakyere) |
| hypothyroidism | haepotərɔedisem (menem yare bi) |
| hypotonic solution | nsuo anaa mfraeε bi a osumosisi ano wɔ fam wom |
| | |
| ibuprofen | ebuprofin (yawduro a εtumi nso sa huraε) |
| ICF (intercellular fluid) | ICF (nsuo a ɛwɔ nkwalimmoa mu) |
| identical | deeɛsɛsɛ |
| identical twin | ntaafo a wɔsɛ |
| identity | deeɛda obi anaa biribi adi (nea εma obi/biribi da nsow/agyiraehyede) |
| ileum | eliɔm (nsono ketewa no fa bi) |
| illustrate | yi kyere (yɛ/ma nhweso) |
| immigration | Atutena |
| immune | emuun (nipadua no bammo) |
| immune response | dwuma a nipadua no di de bɔ ne ho ban |
| immune system | kwan a nipadua no fa bɔ ne ho ban |
| immunity | bammo |
| inorganic | (nea nkwa nnim/nea nnipa aye) |
| immunization | Abota (sɛ wɔfa/nom aduru de siw yare bi ano) |
| impact | nsunsuanso |
| implantation | wode biribi redua biribi mu |
| import | kra |
| importation | worekra |
| imprint | nsohye |
| impulse | nkate/senea wote nka |
| in vitro fertilization | kosua renya barima ho nsuo wɔ abɔnten |
| inappropriate | deeɛmfra/ɛmfata |
| inborn immunity | bammo a ɛfiri awo mu |
| inbreeding | abusuawaree |
| incidence | asisem/nea asi |
| incisors | animse |
| include | ka ho (fa ka ho) |
| incomplete dominance | nkwalimmoa mmienu a wɔnni wɔn dwuma nwie na εtumi de nkwalimmoa foforɔ koraa ba |
| incomplete protein | protein a εnni amino asede a εhia no nyinaa (nkanka nnua nnuane) |
| increase | to mu/fa bi ka ho |
| incubation period | berε a mmoa de butu kosua so/berε a kosua de bobo |
| independent (manipulated) variable | variable a ɔnnan ɔfoforɔ |
| independent assortment | asɔɔtomente a ɔde ne ho (berε a nkwalimmoa mu rekε na kromosom ahodoɔ no rekoko af a mmienu no mu biara mu) |
| index fossil | dɔteε bi a ɛwɔ beaε bi a yegyina so kyere dɔte korɔ ɛwɔ hɔ |
| indicate | da no adi/kyere |
| indicator | deeɛda biribi adi (nea εkyere senea biribi te) |
| individual | obi/onii (ankorankoro) |
| industrial hazard | mfidudwuma mu ɔhaw |
| industrial melanism | bɔbea mu melanesem (tebea a ɛwɔ nnwumam) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------|---|
| industrialization | mfididwuma abuecue (mfiridwuma/nnwumakuw nkɔanim) |
| infantile paralysis | adwenem ne akyibremoo mu yareε |
| infection | nsaneeε (sε obi nya yare mmoawa bi) |
| infectious | dee εtumi sane |
| infer | gyina dee wonim dada so si gyinaε bi |
| inference | woregyina dee wonim dada so asi gyinaε bi |
| inferior vena cava | vena cava a eγye mogya firi nipadua no fam de kɔ akoma mu |
| infinite | dee εso pa ara/nea enni awieι |
| inflammation | ahonhono a εyε ya |
| Inflammatory response | dwuma a nipadua no di fa ahonhono ho |
| influence | nkentεncoo |
| ingestion | Aduanemene/adidi |
| inhibition center | adwenem akwaα a εma onipa tumi si biribi ho kwan wɔ nipadua no mu |
| inhalation | woretwe mfram akɔ wo mu |
| inherit | di adeε (nea yenya fi awo mu) |
| inheritance | Adidie (nea yenya fi awo mu) |
| innate behavior | suban a εfiri mogya mu |
| inorganic compound | kɔmpaondo a εfiri dee εmporo mu |
| insect | atutupe/ntutumme |
| insecticide (s) | atutupe aduro |
| insectivorous plant | dua a εwe atutupe |
| insert | fa hyε mu |
| Inspect | hwε (hwehwεmu) |
| inspiration | nkuranhyε/nkanyan |
| instinct | dee εka biribi kyεre wo wɔ atenka mu (atenka) |
| insulin | nsolin |
| interaction | nsawɔ/nkitahodi |
| interbreed (ing) | wonam nkadeε akuo soronko mmieno so de ɔba foforɔ reba |
| Intercellular fluid | nsuo a nkammoa te mu |
| interference | mfeefeuemu/nhuahuamu (fa wo ho gyigye mu) |
| interferon | ntaferɔn (aduro a nipadua no yε de ko tia vaarɔso) |
| internal development | mpuntuo a εkɔ so biribi mu |
| internal fertilization | kwan a ɔbarima ho nsuo ne ɔbaa kosua ka bom wɔ nipadua no mu |
| internally | dee εwɔ biribi mu |
| interneuron | nuurɔn ahodoɔ ntam |
| interphase | nsaamubea |
| interspecific competition | nkadeε akuo ahodoɔ resi adekorɔ ho akan |
| intestinal juice | nsono mu nsuo |
| intestine | nsono |
| intracellular digestion | nneεmayam a εkɔ so wɔ saetoplasem mu |
| introduce | da adi (fi ase/di kan yε) |
| intron | ntrɔn (nuclso mu asede bi) |
| invasion | mmɔwuram/ntohyεsoo |
| invasive species | nkadeε a wɔtɔ hyε afoforɔ so |
| inversion | woresesa biribi akɔ n'abirabɔ mu |
| invertebrate | nveεtibreti (aboa a ɔnni akyiri dompe) |
| investigation | nhwεsɔɔ/nhwehwεmu) |
| involuntary muscle | εnam a εboa dwumadie ahodoɔ a yεnnwene ho |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|---|
| involve (ing) | wode biribi reka ho |
| iodine | ayodin |
| ion | ayɔn (ion) |
| ionic bond | ayɔn mfameεε |
| iron | ayɔn (iron) |
| irradiation | eradiehyen (wode obi refa radiehyen mu) |
| irritability | dee ema obi yε biribi wɔ biribi a asi ho |
| islet of Langerhans | Langerhan supo ketewa |
| isolated | dee ate ne ho |
| isotonic solution | nsuo a emu ahoođen ne dee εwɔ mogya mu yε pe |
| isotope | aesotopu |
| J | |
| jellyfish | nsunam a ɔtumi ka |
| joint | apo so |
| juvenile hormone | atutupe mu homon |
| K | |
| karyotype | kayotaepo (nhwehwəmu bi a wɔde kyere kromosom dodoč ne wɔn akεseε wɔ nkwalimo bi mu) |
| karyotyping | wode kayotaepo redi dwuma |
| kelp forest | nsuase kwaεε |
| keratin | kεraten |
| kernels | Adwe/aba |
| kidney | saabo |
| kinetic energy | kaenεteke ahoođen |
| kingdom (s) | aheman |
| Klinefelter's syndrome | Klinefelter yareε (mmarima mu yareε a εma hwowa yε ketewa na nan nso yε atenten ma nufuo yε akεseε) |
| knee joint | kotodwe |
| knee-jerk reflex | nan rekɔ n'anim preko pe |
| knowledge | nimdeε |
| L | |
| labor | adwuma |
| laboratory | beaεε a wɔyε nhwehwəmu |
| labyrinth | labirinf (ahintasəm) |
| lack | wohia biribi |
| lactase | Laatesi |
| lacteal | deeεε nufusuo |
| lactic acid | laateke asede (asede a εwɔ nufusuo a εka mu) |
| lactose | nufusuo mu asikyire |
| ladybug | nsonkronsuo bi |
| lake | sutadeε |
| Lamarckism | Lamarck adwenemusəm (adwenemususuo a εkyere se asetena mu nsesaeε de nsesaeε ba nkwađeε ahodoč mu) |
| lamella | lamela (εwɔ mmire abusua mu) |
| lancet | sekan nufanu/bɔha |
| landfill | beaεε a wɔde bɔla resi amena (sumina) |
| large intestine | nsono akεseε |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------|--|
| larva | lava (abo a ɔnni akyi dompe mmɔfra berɛ mu) |
| larynx | larense (akwaa a wo bo kata so) |
| latitude | Laatitudi |
| law of dominance | nhyesoo ho mmara |
| law of independent assortment | asɔɔtomento a ɔde ne ho (berɛ a nkwalimmoa mu rekye na kromosom ahodoɔ no rekoko afa mmieno no mu biara mu) ho mmara |
| law of segregation | kromosom nkyekyemmu ho mmara |
| law of use and disuse | mmara a ɛkyerɛ se nkwaðeɛ bi de n'akwaa di dwuma a, ɛma no ahoɔðen nanso se ɔgyae na ɔmfa nyɛ hwee a, ɛma no yɛ mre. |
| laxative | afaseduro |
| layering | mfeñho |
| loop of Henle | saabo no fa bi |
| leaf sheath | nwura (nkanka esere) fa a ɛkyekyere dua no ho |
| leaflet | Kratasini |
| leaks | deɛ atuo |
| learning | Adesua |
| least | Kumaa |
| legume | adua abusua |
| leguminous plant | adua abusua no mu dua biara |
| lens | anisoboa |
| leopard | ɔsebo |
| leucine | lusen (amino asede bi) |
| leukemia | leukemia (mogya mu kokoram) |
| leukocyte | lukosaete (mogya mu nkwalimmoa a wɔko tia nyarewa) |
| lichen (s) | mmatattwene abusua |
| life cycle | ɔbra akwantuo |
| lifespan | nkwatentene |
| ligament | ɛnam a ɛfam dompe ho |
| light microscope | maakurosukopu a ɛkura afidie a yede bue mfonini mu yɛ no keseɛ |
| light-dependent reaction | fotosentɛsese dwuma a ɛdi kan (asisɛm ho nneyɛɛ a ɛgyina kanea so) |
| lily | lili (dua a ɛkura nhwiren keseɛ) |
| limestone | laemoboo (ɔqɔ a yede yɛ suminti) |
| limit | anopem |
| limiting factor (s) | deɛ ɛma nkwaðeɛ bi ano pem |
| limiting nutrient | nnuanennuro a ɛma nkwaðeɛ bi ano pem |
| litmus paper | litemɔso krataa |
| linked gene | nkwaðeɛ mmieno biara wɔkɔ bom |
| lipase | lipase (aduro a brɛboɔ de yam sradeɛ) |
| lipid | sradeɛ |
| lipid bilayer | sradeɛnam molekusi mminenu |
| lithosphere | asase ani |
| liver | brɛboɔ |
| livestock | ayɛmmoa |
| lizard | koterɛ |
| lobster | apɔɔfee (mmɔnɔkɔ) |
| lock | to mu |
| lockjaw | apantan a aka mu |
| locomotion | anamɔntuo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------------------|--|
| log | duasini |
| logging | Nnuabuo |
| logistic growth | akadeε nkɔanim |
| longitudinal muscle | εnam tenten bi a εwɔ yafunu mu |
| louse | edwie |
| lubricating oil | nku a εmma biribi mu nkyere |
| luminescent | luminisente (kanea a εmfiri ɔhyew adeε bi mu) |
| lung | ahurututuo |
| Luteinizing hormone (LH) | lutein nkwanmoa (LH) |
| lymph | lemfo (nsuo a εko tia yareboa) |
| lymph gland | akwaa a εyε lemfo |
| lymph node | baabi a lemfo firi |
| lymph vessel | lemfo ntini (dorobεn a εde lemfo nante) |
| lymphatic system | lemfo dwumadie |
| lymphocyte | lemfosaete (lemfo nkwanmoa no bi) |
| lysosome | laesosom |
| M | |
| macroevolution | nsesaeε a emu yε den |
| macromolecule | molekuli kεseε |
| maggot | mmoawa/gögɔme |
| magnification | mfonini kεseyε |
| maintaining | worema no ayε deε εteε |
| malaria | atiridii |
| malathion | malatayɔn (mmommoa aduro) |
| malfunction | aseε/εnyε adwuma |
| malignant | yareε a agye nsam |
| malnutrition | dee ɔnnidi yie |
| maltase | nkwanmoa bi a odidi wɔ maatosi so yε no glukosu) |
| maltose | maatosi (asikyire a εtumi ka) |
| mammal (s) | mamaa (abo a ɔwo na ɔnto kosua) |
| mammary gland | akwaa a εma nufusuo |
| manage | Kora (toto nneεma) |
| manageable | dee yεtumi kora |
| mane | kɔn akyi nwı |
| manipulated (independent) variable | ɔfa a yεtumi sesa mu |
| manufacturing | woreyε biribi |
| marine | εpo mu adeε |
| marine biome | εpo atenaεs |
| marrow | ɛkɔ/dompe mu kɔ/hon |
| marsupial | Masupia (beae/kotoku a mmoa kora/turu wɔn mma wom) |
| mass | maase (dodoɔ mu/emu duro) |
| mass extinction | ɔpodoɔ asehyεs |
| mass number | ɔma nɔcopoɔ |
| mate | γɔnkɔɔ/ɔhokafo |
| material | adeε |
| maternal immunity | awosuo mu bammo/bammo a εfiri awosuo mu |
| melting | dee εrenane |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------|--|
| measles | Ananse/ntoburo |
| measurement | susudua |
| mechanism | kwan |
| medulla oblongata | medulla oblongata (adwene/amemene fa bi) |
| meiosis | mayosese (nkwammoa mu nkyem) |
| melanin | melanin (dee εma akwa binom ahosuo) |
| melanocyte cell | melanin nkwammoa |
| melt (ing) | nane |
| membrane | honam ketewa bi |
| Mendelism | Mendel adwenemusəm (nsem a εfa mendel mmara ho) |
| meninges | mεninnyyise (honam a εkata adwene ne brəmoo no so) |
| meningitis | mεninnyaetese (yare a εka meninges/ahonhon) |
| meniscus | mεnisikusi (biribi a εhyε nnompe abien ntam) |
| menopause | menopɔso (bra twa) |
| menstrual cycle | afikyirekɔ/brayε ho nnabuo |
| menstruation | afikyirekɔ/brayε |
| mention | bɔ so |
| mesentery | mesəntri (biribi a εboa nsono ketewa no) |
| mesoderm | mesodəm |
| mesophyll | mεsəfele |
| mesophyte | Mesofaete (nwura a εtaa fifi wɔ beae a nsu wɔ) |
| messenger RNA (mRNA) | ɔsomafoɔ rna (mrna) (RNA/mRNA) |
| metabolic | metabɔleke (nsakrae a εkɔ so wɔ abɔde mu) |
| metabolic waste | dee εnyε a εfiri metabɔleke mu ba |
| metabolism | kwan a nipadua no fa so yam aduane (dwumadi ahorow a εkɔ so wɔ nipadua no mu) |
| metal | dadeε |
| metamorphic rock | botan mu bɔbea nsesaeε |
| metaphase | metafesi (nkwammoa mu nkyem ho nsem no bi) |
| metastasis | gyinabea nsesaeε (sε yare bi/kokoram trəw kɔ nipadua no afa ahorow) |
| method | ɔkwān |
| methylene blue | metelen bluu (yetumi de sɔsɔ sayanade awuduro ano) |
| metric ruler | mεtreke susudua |
| metric system | mεtreke dwumadie |
| microbe (s) | maekrobu (nkwaðε a afidie nko ara na wode hunu wɔn) |
| microclimate | beaεε kumaa bi wiem tebea |
| micro dissection | wode afidie rehwehwe biribi mu |
| microfilament | maekrofelamεnyte |
| micrometer | susudua |
| micronucleus | nuklɔso nketewa |
| microorganism | mmoawa |
| microscope | Maakurosukopu (afiri a wɔde hwε nneεma nketenkete a aniwa ntumi nhu) |
| microscopic | dee εfa maakurosukopu ho (nea wɔde makroskop na ehu) |
| microtubule | nkwammoa mu dorobɛn kumaa bi |
| midbrain | adwene nkyem atitire mmiensa no mfimfini |
| migration | atekɔtena (batatu/atutena) |
| milk | nufusuo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------|--|
| milk tooth | mmɔfraberem se |
| milligram | milligram |
| milliliter | mililita |
| millimeter | milimita |
| mimicry | asuasua |
| mineral | agudie |
| mitochondria | mitokɔndria (ɛs cwa) |
| mitochondrion | mitokɔndriɔn (ɛs cwa sel mu) |
| mitosis | Maetosese (sel mu nkyekyemu) |
| mitotic cell division | nkwammoa mu nkyemu |
| mixture | mfraeε |
| model | səso/nhwəso |
| modification | nsakraeε |
| molar | dodom se |
| mold | nwene/yε |
| molecular | molekula |
| molecular formula | molekuli kwan |
| molecule (s) | molekusi |
| Mollusca | molusuka |
| mollusk | moləso (nwa abusua) |
| Monera | monera |
| monocotyledon | aduaba a ɛkura kɔteledɔn baako |
| monocycle | Sakre a ne tae yε baako |
| monohybrid cross | wode nk Wadeε kuo baako mufoɔ repε nk Wadeε fofoɔ |
| monomer | monoma |
| monoploid | monoplɔede |
| monosaccharide | monosakaraede |
| monoxide | monɔsaede |
| morphine | mcɔfem (yaw aduru) |
| morphology | mcɔfɔgye (senea nnua ne mmoa te ho adesua) |
| mortality | owuo anaa awufoɔ dodoɔ |
| morula | morula |
| mosaic | aboo a wɔde asiesie baako/deε ɛfa mose ho |
| mosquito | ntontom |
| moss (es) | mcɔso (afifide) |
| moth | mcɔt (afafrantɔ nua a ɔtu anadwo) |
| motile | deε ɛtumi tu anamɔn |
| motility | deε ɔno ara tumi tu anamɔn |
| motor nerve | nɛɛvo a ɛgye nsem firi adwenem kɔ honam mu |
| motor neuron | nɛɛvo nkwammoa a ɛkyere deε asi honam no mu |
| movement | anamɔntuo |
| mucous membrane | honam a εye amaman bɔ ne ho ban |
| mucus | amaman |
| multicellular | deε ɛkura nkwammoa pii |
| multiple allele (s) | nkwammoa baako a εgu mu ahodoɔ pii |
| multiple birth | ntawaawo |
| multiple-gene inheritance | deε n'awo firi nkwammoa ahodoɔ a wɔfiri nk Wadeε ahodoɔ mu |
| multiple | mmɔhommɔho/ahorowyε |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------------|--|
| multiply | bɔ ho |
| mumps | mɔmpo (nsanyare bi) |
| muscle | ɛnam |
| muscle contraction | ɛnam a emu twetwe wo |
| muscle fatigue | honam mu brɛ |
| muscular | dee wabo |
| muscular system | wo nam dwumadie |
| mushroom | mmire |
| mussel | musèle (po/nsu nwaw) |
| mutagen | Aduro/biribi a εboa nkwaðε nnanemu |
| mutagenic agent | aduro a εboa nkwaðε nnanemu |
| mutant | nkwaðε a ne mu adane |
| mutate (d) | dane mu |
| mutation | nnanemu |
| mutualism | deε εfa nnanemu ho (abusuabɔ a εda abɔde abien a εsono ntam a wɔn nyinaa nya so mfaso) |
| mycelia | maeselia |
| mycelium | maeselium |
| myelin sheath | maelen hyiti |
| myofibril | mayofaabrele |
| myopia | Mayopia (ani a enhu ade a εwɔ akyiri) |
| N | |
| narcotic drug | adubɔne |
| nasal cavity | hwenem |
| natural immunity | awɔ mu anaase mogya mu bammo |
| natural selection | wu a nkwaðε bi fa bi bεwu ama ebinom nso anya nkwa wɔ atenaεs korɔ mu |
| naturally | sεdεe yεbɔɔ no/sεnea εte |
| nature and nurture controversy | abɔdeε ne nteteeε akyinnyegyeε |
| nearby | dee εben |
| nearsightedness | ani-so-wisiwisiε (ani a enhu ade a εwɔ akyiri) |
| nectar | borɔhene (nsu fremfrem a εwɔ nhwiren/aduaba mu) |
| negative feedback | mmuaεs bɔne |
| negative | deε εnyε |
| nematode | mmoawa |
| nephron | nεfrɔn (droben a nsufi a efi asaabo mu fa mu) |
| nerve | nεvɔ |
| nerve cell (neuron) | nεvε nkwanmoa |
| nerve cord | nεvɔ brɛmo |
| nerve fiber | nεvɔ ahoma |
| nerve impulse | nεvɔ mpopoeε |
| nerve net | nεvɔ hyehyεbea |
| nervous system | nεvɔ dwumadie |
| neural plate | nεvɔ pleeti |
| neurohormone (neurotransmitter) | nurohɔmɔn |
| neuromuscular junction | nuromaskula ahyεε so |
| neuron | nuurɔn |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------------|---|
| neurotransmitter | coɔnɔn asomafø |
| neutral | damusa |
| neutralization | worema biribi ada mu saa |
| neutron | nuutɔn |
| niche (s) | Nihye (beae/gyinabea/gyinapɛn) |
| nicotine | Nikotin (aduru bi a εwɔ tawa mu) |
| night blindness | dεε ɔnhunu adeε papa anadwo |
| nitrification | wode naetrogyen regu biribi mu |
| nitrifying bacteria | mmoawa a wɔde naetrogyen gu biribi mu |
| nitrogen cycle | naetrogyen dwumadie |
| nitrogen fixation | wode naetrogyen reka biribi ho |
| nitrogen-fixing bacteria | mmoawa a wɔde naetrogyen ka biribi ho |
| nitrogenous | dee naetrogyen wom |
| nitrogenous waste | naetrogyen a εnyε |
| nocturnal | anadwoberε (anadwo) |
| node | pɔ so/aba |
| nodule | Nodule |
| noise pollution | dede hunu |
| non-communicable | yare a εnsan |
| nondisjunction | kromosom a ne mu antumi ankyε wɔ nkwalimmoa nkyεmuberεm |
| no placental mammal | aboa a ɔnni awɔc akyi adeε |
| nonrenewable resources | akadeε a wontumi mfa nni dwuma mprenu |
| nonvascular plant | brayofita nnua |
| noradrenaline | nɔradrenalene |
| nostril | hwenem kwan |
| notochord | notokɔɔdo |
| nourish | adidipa mu nyini |
| nuclear fuel | nukola ahoođen |
| nuclear membrane (envelope) | nukola honam |
| nuclei | nukolae |
| nucleic acids | nukoleke asid |
| nucleoli | nukolɔlae |
| nucleolus | nukulɔso |
| nucleotide | nukoliotaede |
| nurture | tete/yεn |
| numerous | ahodoɔ/beberee |
| nutrient (s) | nnuanennuro |
| nutrition | nnuanennuro ma |
| nutritional | dee nnuanennuro wom |
| nymph | nemfo (nkwadeε bi mmɔfra berεm) |
| O | |
| objective | botaeε |
| observation | ɔhwε/ani di akyi |
| observe | hwε/fa w'ani di akyi |
| obtain | Nya/fa |
| occasionally | berε ano berε ano (bere ne bere mu) |
| occur | esi/asi |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------------|--|
| octopus | posena |
| ocular | dee ɛfa ani ho |
| official | dee ɛfiri aban mu (nea wogye tom) |
| offset | gyina mu ma |
| offspring | n'aseni |
| olfaction | pampanteɛ/nea ɛma yɛte hua |
| olfactory bulb | pampanteɛ akwaa ahono |
| olfactory cell | pampanteɛ akwaa nkwalimmoa |
| omnivore | dee ɔwe nam san we wura |
| oncogene | nkwalimmoa a ɛtumi ma nkwalimmoa bi de kokoram ba |
| one gene-one polypeptide hypothesis | adwenemsusuo a ɛkyere nkwalimmoa baako-pɔlepeptaede baako. |
| ontogeny | ontogjeni (nipadua no nyini) |
| oocyst | osese (zaegotu)/osist |
| oocyte | osaese (kosua a ennyiniɛ)/osaet |
| oogenesis | kosua hyehyɛ ne ne nyini |
| open circulatory system | mogya anamontuo a ennyina mogya ntini no mu nko ara |
| operon | operɔn (nkwalimmoa ahoa a wɔde rna ba) |
| opinion | nsusuiɛ |
| opium | opiom (adubɔne a ne nom ka obi hɔ) |
| opossum | oposum |
| opportunity | akwanya |
| optic nerve | ani nɛɛvo |
| optical microscope | maakurosukopu a ɛde kanea di dwuma |
| optimum | aboro so koraa |
| order | hyɛ/hyehyɛ |
| organ | Akwaa |
| organ system | akwaa dwumadie |
| organelle (s) | akwaa nketewa |
| organic | dee ɛporɔ (nea nnipa nsa nnim) |
| organic acid | asid a ɛfiri dee ɛtumi porɔ mu |
| organic compound | kɔmpound a ɛfiri dee ɛtumi porɔ mu |
| organism | nkwadeɛ |
| osmosis | osmosisi |
| osmotic potential | dee ɛtumi de osmosisi di dwuma |
| osmotic pressure | osmosisi ahoɔden |
| ossification | dompenyini/dompeye |
| osteoarthritis | apɔso kyere yaaya (nnompe mu yare a onyin de ba) |
| osteoblast | dompeyɛ mu nkwalimmoa |
| osteocyte | ɔsiosaete (sel a ɛwɔ dompe anyin mu) |
| osteology | dompe mu adesua |
| osteoporosis | ɔsiporosisi (dompe a emu kalsiom asa) |
| outbreeding | nkwadeɛ mmieni a wɔmfiri abusua baako mu de ɔba reba |
| ova | ɔbaa nkosua |
| ovaries | ovary ahodoo (akwaa a ɔbaa kosua firi mu) |
| ovary | Ovari (akwaa ekura/ɛtow kesua) |
| overall | ne nyinaa |
| overfishing | namyie mmorosoɔ |
| overgraze | Mmoadidi mmorosoɔ wɔ beaes baako |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------------------------|--|
| overproduction | woreye ama no aboro so |
| oviduct | ovidaate (doroben a kosua fa mu kɔ awodee/awotwaa mu) |
| oviparity | oviparity (kosua too) |
| oviparous | mmoa wɔtɔ kosua |
| ovulation | ɔbaa mu kosuato |
| ovule | ovuli (aduaba nwura a ɛdi kan) |
| ovum | awodee mu kosua |
| oxidation | ɔsedahyen |
| oxygen consumption | ɔsegyen dwumadie |
| oxygen cycle | nkwadee ɔsegyen dwumadie (oksigen kyinhyadi) |
| oxygen-carbon dioxide cycle | ɔsegyen ne kaabɔn daɔsaede dwumadie/kyinhyadi |
| oxyhemoglobin | ɔsehemoglobin (mogya a efi mmerabo no mu) |
| oyster | ɔyesa/adɔde |
| ozone | Ozone |
| ozone layer | ozone pampim (awia nkatanim) |
| ozone shield | ozone kyɛm |
| P | |
| pacemaker | odikanfo |
| paired | Abom (ɛbɔ ho abien) |
| Paleozoic | paliosɔeke |
| palisade mesophyll | palisade |
| pancreas | Akitagya (akwaa bi a ɛbata yafunu ho) |
| pancreatic duct | akitagya doroben |
| pancreatic juice | akitagya mu nsuo |
| paramecium | paramisiom |
| parasite | Parasaete (nea odidi afoforo ho) |
| parasitic relationship | parasaete ayɔnkofa |
| parasitism | parasaetesem |
| parasympathetic nervous system (PNS) | parasempateteké nɛɛvɔso dwuadie (PNS) |
| parathyroid hormone | parataelɔdo homon |
| parent cell | nkwammoa baatan |
| parent generation | awo ntoatoa cɔw a ɛdi kan |
| parental care | abateteɛ |
| parietal lobe | parentaa loobu (ɛwɔ amemene/adwene mu) |
| parrot | ako |
| Parthenogenesis | patenogenesisi (woreyi ɛba afiri ɔbaa hɔ bere a barima nka ho) |
| partial | fa-ne-fa/nhw ε |
| particular | nkanka |
| passive immunity | bammɔ fa-ne-fa (bere tiaa mu bammɔ a yenya fi awo mu) |
| passive transport | nkwammoa mu nnuro anamɔntuo a wɔnsɛe ahoden biara |
| pasteurization | worenoa biribi (sɛne a wɔde aduru hohoro aduan ho nanso ensɛe) |
| patella | kotodwe kwankora |
| pathogen (s) | Yareboa (yare mmoawa) |
| pathogenic | deɛ ɛde yareɛ ba |
| peat | piiti (tadee mu dua/nwura a ɛreporɔ) |
| pedigree | pɛdigri (abo a bi/obi asefo anaase ne nkyi) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------|--|
| pedigree chart | pədigi krataa |
| peer review | mfɛfɔɔ nhwehwɛmu wɔ w'adwuma ho (mfɛfo adwumayɛfo adwuma yε ho nhwehwɛmu) |
| pellagra | pəlagra (yareε) |
| pelvis | wo pa dompe/dwonku |
| penicillin | pənisen (aduru a wɔde sa nsanyare ahorow) |
| penis | kɔtεε/barima dua |
| pepsin | pəpsen (εyε protein ho adwuma wɔ yafunu mu) |
| peptic ulcer | yafunu anaa adidie kwan mu kuro |
| peptidase | pətidesi |
| peptide bond | pətaede mfamye |
| percentage | ɔha mu abupɛn |
| perennial | afe afe (ɛtaa si toatoa so) |
| perform | yε (di dwuma bi) |
| pericardium | pərikadiɔm (ade a edura koma ho) |
| period | berε |
| peripheral nervous system | nɛɛvo dwumadie a εnka deε nɛɛvo dwumadie baatan no yε no ho |
| peristalsis | pəsesaassese (sεnea nsono yam aduan) |
| permafrost | pəmafrɔɔ (asase a agudie pii wɔ so) (asase sukyerɛma wɔ so daa) |
| permeable | dee biribi tumi fam |
| permit | ma kwan |
| perspiration | Mfifire (fifiri tew) |
| pest | mmoa nketewa |
| pesticide (s) | aduro a yεde kum mmoawa nketenkete |
| petal | nhwiren |
| petri dish | pətrideehye (ayowa a wɔde kora/yεn mmoawa) |
| petrifaction | sεnea wɔdan nnua/afifide mu nneɛma bi abo |
| pH indicator | ph kyerefɔɔ |
| pH scale | ph susudua |
| phagocyte | Fagosaete (sel bi a εsεe nwura ne mmoawa nketenkete) |
| phagocytosis | Fagosaetosisi (ɔkwani a sel sεe nwura ne mmoawa nketenkete de ko tia nyarewa) |
| pharynx | Farense (kwan a εda yafunu ne ahurututu ntam) |
| phase contrast microscope | maakurosukopu a εde mfonini sonobi-sonobi mmieni ba |
| phenol | fənɔlo (aduru) |
| phenotype | Fenotaepo (sεnea aboa bi te esiane baabi a ɔte) |
| phenylalanine | Fenelalanaen (amino asid bi εwɔ protein mu a εboa ma mmofra nyin, εdɔɔso wɔ nufusu ne nkesua mu) |
| phenylketonuria (PKU) | fənelketonuria (PKU) (yare bi a εde adwenemhaw horow ba) |
| pheromone | fərɔmɔn |
| phloem | fłɔem |
| phosphate | fɔsɔfeti |
| phospholipid | fɔsɔfolipide |
| phosphorus | fɔsfɔrɔso |
| phosphorylation | wode fɔsɔfɔrele reka aduro bi ho |
| photic zone | fɔtic beaεε |
| photolysis | fɔtolysese |
| photon | Foton |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------|--|
| photosynthesis | fotosintesese |
| phototropism | fototropesem |
| phylum | fylóm (abusua) |
| physical | dee ani hunu |
| physiology | feseɔlgye |
| physiotherapy | feseɔterapi |
| phytoplankton | fytoplanten |
| pigment | dee ema ahosuo |
| pill | topaeε |
| pimple | Pimposu |
| pineal | Paenele |
| pineal body | paenele nipadua |
| pinocytosis | paenosaeetosisi |
| pioneer | odikanfoo |
| pioneer species | nkwadeε a wɔdi kan |
| pistil | borɔwɔ (afifide fa a εyε ɔbea) |
| pituitary dwarfism | apetz a εfiri enyini homon ho haw |
| pituitary gland | enyini homon akwaa |
| placenta | akyiadeε (awo akyi ade) |
| placental mammal | Mamaa/abo a ɔwɔ akyiadeε |
| placental membranes | akyiadeε honam |
| plague | owuyareε/ɔhaw |
| plankton | planten (nkwadeε a wɔte εpo ani) |
| plant | Dua/afifide |
| plasma | plasema (mogya nsuo) |
| plasma membrane | plasema honam |
| plasmid | plasemedε |
| plasmolysis | plasemolesese |
| plastid | palsetede |
| platelet | plateletε |
| Platyhelminthes | platehεementese |
| pleura | plɔra |
| pleural cavity | plɔra bɔn |
| plexus | plɛsɔso |
| pneumonia | nimonia |
| poaching | adewia |
| point mutation | nkwammoa nnanemu bi |
| poisonous | awuduro |
| polar zone | mmeamudua gynabea |
| pole | Mmeamudua (dua) |
| polio | mmubuo yareε (polio) |
| pollen grain | polin aba |
| pollen tube | polin dorobεn |
| pollination | wode barima ho nsuo reka ɔbaa kosua ho (nnua mu) |
| pollutant | Nea εde efi ba |
| pollution | efiyε/poluhyen |
| polygenic | pɔlegyεnεteke |
| polygenic traits | pɔlegyεnεteke ase |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------------------|---|
| polymer | polema |
| polymerase chain reaction (PCR) | polemerase dwumadie a stoatoa so (PCR) |
| polymorphism | polemefesem |
| polyp | polepo |
| polypeptide | polepotaede |
| polyploidy | poleplæde |
| polysaccharide | polesakaraede |
| pond | Abura |
| population | nnipa (copopɔ) |
| population density | nnipa copopɔ |
| population genetics | nnipa copopɔ nkwammoa |
| positive feedback | anoylie papa |
| posterior | Akyire |
| potential | dee εbεtumi aba |
| pouched mammal | Mamaa/abo a ɔwɔ dee ɔde kyerekyere ne ba san fa no |
| precipitation | nsutɔ |
| predation | se aboa bi bεkyere ɔfɔforɔ awe |
| predator | dee ɔkyere ne ɔnko |
| predator-prey relationship | dee ɔkyere ne ɔnko ne dee ɔkyere no no ntam twaka |
| predatory | asetena a mmoa binom kum afɔforɔ we |
| predict | ka to hɔ |
| prediction | nkatohɔ |
| pregnancy | nyinsen |
| premature birth | awontɛm/nyinsen a ne bere anso |
| prepare | γε ahoboa/siesie wo ho |
| present-day | ɛnnɛ da yi/mprenpren |
| preserve | hyε/bɔ ho ban/kora so |
| prevent | si kwan |
| prevention | akwansie |
| prey | dee wɔkye no we |
| primarily | dee εwom ara (nea edi mu akoten) |
| primary consumer | dee ɔtɔ anaase ɔdi pa ara |
| primary productivity | dee wɔye ankasa |
| primary root | ne nhini ankasa |
| primary succession | nnidisɔnnidisɔ ankasa |
| primate | mamaa kuo ba (adoe abusua) |
| probability | mpen dode a εbεtumi asi |
| procedure | Kwan a wɔfa so γε ade |
| process | Kwan a wɔfa so γε ade/di biribi ho dwuma |
| producer | dee ɔye biribi |
| product | adeε/adetɔnneε/dee obi aye |
| progesterone | progeserɔn (kosua ho nkammoa a εma ɔbaa γε krado ma nyinsen) |
| prohibit | si kwan/bra |
| prokaryote | prokayoti |
| promoter | dee ɔgyegyee biribi so (nea ɔhyε biribi ho nkuran/bɔ ho dawuru) |
| property | agyapadeε |
| prophase | nkammoa mu nkyemu ahγεaseε |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|---|
| proportion | ɔfa |
| proposal | adesre/adepɛ/adwenkyere |
| prostaglandin | prosagladən |
| prostate gland | prostate akwaa |
| protease | protiise |
| protect | bɔ ban |
| protein | protein |
| prothrombin | protrommin |
| proton | protoŋ |
| protoplasm | protoplasem |
| protozoan | deeɔka protozoa ho |
| provide (d) | ma |
| pseudopod | sidopɔdo |
| psychosis | saekosese/adammo |
| ptyalin | taelen (ntasuo mu nkwanmoa bi0 |
| puberty | afikyirikɔ/bra/mmabun bere |
| pulmonary artery | ntini a ɛde mogya firi akoma no mu kɔ ahurututuo no mu |
| pulmonary circulation | mogya aforosanedie wɔ akoma rekɔ ahurututuo mu |
| pulmonary vein | ntini a ɛde mogya firi ahurututuo no mu kɔ akoma mu |
| pulp | aduaba mu wesrawesra |
| pulse | home so (sɛnea koma bɔ) |
| punctuated equilibrium | nkwadee mu nsesaeɛ a berɛ tenten mu nhomesoo ne berɛtia mu nsesaeɛ wom |
| pupa | pupa |
| pupil | aniboa |
| pure | korogyee/kann (emu tew/koronyenn/wɔmmfraa mu) |
| pure dominant | nhyɛsoo kann/dodoɔ kann |
| pure recessive | resɛsifɔ kann |
| purine | purine |
| purple | ρεɛporo (afasebiri) |
| pus | ekuro anim borɔ (puw nsu/sɛ nsu fi biribi mu) |
| pyloric sphincter | paelbleke sefinta |
| pyramid | piramede |
| pyramid of biomass | nkwadee dodoɔ ho piramede |
| pyramid of energy | ahoden piramede |
| pyrimidine | paeremeden |
| pyruvic acid | paeruveke asede |
| Q | |
| qualitative | biribi su |
| quality | ne papa |
| quantitative | cɔpɔde |
| quarantine | kyere gu ban mu |
| quinine | Kunin (aduru nwenwene a wɔde sa atiridii) |
| quotation | Kotehyin (sɛ wofa obi asɛm aka/kyerɛ biribi bo) |
| R | |
| radial symmetry | redia semɛtri |
| radiant energy | redeɛnte ahoođen |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------------------|--|
| radiation | Radiehyen (hann a efi biribi mu ba) |
| radiation | Radiehyen (hann a efi biribi mu ba) |
| radicle | radikele |
| radioactive | deε εtumi de radiehyen ba |
| radioactive dating | kwan a yεfa so de deε εtumi de radiehyen ba kyεrε birbi mfeε |
| radioactive element | εlεmεntε a εtumi de radiehyen ba |
| radio-carbon method | radio-kaabɔn kwan so |
| radiotherapy | radiehyen kwan so ayaresa |
| radius | redioso |
| ragweed | Ragewiid i (afifide/nwura bi a bɔre wom) |
| random | Ntotosisie (nhyehyεe biara nna ho) |
| rapidly | ntεntεm (ntεmso) |
| reabsorption | reabsorption (ntwεprenu) |
| reactant | deε nsesaeε aba ne mu |
| reaction rate | sεdeε nsesaeε bi kɔ so ntεm so fa |
| recently | nnansa yi ara |
| receptacle | deε yεde biribi gu mu |
| receptor | ɔgyefoo |
| receptor molecule (s) | molekuli ɔgyefoo |
| recessive | resεsifo |
| recessive gene | resεsifo nkwmamo |
| recombinant DNA | rekɔmmiñante DNA |
| recombination | rekɔmmiñante |
| recombination gamete | rekɔmmiñante gameti |
| record | kora |
| recover | san kɔfa |
| rectum | tompu/to kwan ano |
| recycle | san fa di dwuma |
| recycling | wosan de redi dwuma |
| red blood cell | mogya nkwmamo kɔkɔ |
| red corpuscle (red blood cell) | mogya nkwmamo kɔkɔ |
| reduced | deε εso ate |
| reduction | ntesoo |
| reduction division (meiosis) | nkyεmu a kromosom ntesoo wom |
| reflex | prεko pε so dwumadie |
| reflex arc | nεεvo kwan a prεko pε so dwumadie fa so ba |
| reflex center | adwenem fa a εhwε prεko pε so dwumadie |
| reforestation | nnuadua |
| refractory period | refratri bere |
| refute | ko tia/po |
| regeneration | awofoforɔ |
| regular | daa daa adeε |
| regulated | deε mmara wɔ ho |
| regulation | mmara |
| related | wɔn a wɔn abusua anaaseε |
| relationship | twaka |
| relative dating | sεdeε asisem ahodo binom sesa so fa |
| release | gyae mu |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------|--|
| reliable | dee ahotosoo wom (nea yetumi de to so) |
| rely on | fa wo ho to so |
| remain | gyina dee wote anaa wogyina |
| remote | tete/akura |
| renal artery | rena mogya ntini |
| renal circulation | rena mogya aforasaneedie |
| renal portal vein | rena pɔtaa mogya ntini |
| renal vein | rena mogya ntini |
| renewable | dee wotumi dane mu |
| renewable resource (s) | akadee a wotumi dane mu |
| rennin | renin |
| replicate | yε ne seso |
| replication | woreyε biribi seso |
| represent | gyina hɔ ma |
| reproduce | san yε/fa yε |
| reproduction | woresan aye |
| reproductive isolation | tumi a nkwadee bi ntumi ne nkwadee afoforɔ a one wɔn sɛ nhylia mfa ɔba mma |
| reptile | retaele (ɔwɔ abusua anaase mmoa a wɔde wɔn afuru twi fam) |
| require | ɛhia (hiade/ahwehwede) |
| research plan | nhwehwemu ho nhyeheyee |
| researcher | nhwehwemuyeni (nhwehwemufo) |
| resemble | sε/edi nse |
| residue | asee (fi) |
| resistance | nkotia |
| resource (s) | akadee |
| resources management | akadee ntotoee |
| respiration | ɔhomed |
| respiratory chain | ɔhomed ho ntoatoamusem |
| respiratory surface | ɔhomed nkwalimoa binom |
| respiratory tract | ɔhomed kwan |
| response | anooyie |
| resting potential | nɛvø nkwalimoa afa mmieno no mu nsonsonoe wɔ berɛ a wada |
| resting stage (interphase) | ɔhomed berɛ anaase ɔhomed nsaasaamu |
| restriction enzyme | nhyeosocensamo |
| result | nsunsuansoo |
| reticulum | rɛtikɔlɛm |
| retina | retina/ani kurotiawisie |
| retrovirus | retrovaarso |
| Rh negative blood | rh negetifo mogya |
| Rh positive blood | rh pɔsetefo mogya |
| Rhesus factor (Rh factor) | resɔso faketor (Rh factor) |
| rheumatic fever | ahotutuo huraee |
| rheumatoid arthritis | rematɔede apɔsoyea |
| rhizoid | resɔede |
| rhizome | Raesomo |
| rib | mfe mpannee |
| rib cage | wo bo nkrampan |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------------|---|
| riboflavin | riboflafen |
| ribonucleic acid (RNA) | ribonukleike aside (RNA) |
| ribose | ribosu |
| ribosomal RNA | ribose RNA |
| ribosome (s) | ribosomu |
| rickets | rekete (boolęgę) |
| ringing | biribi rebɔ dennen |
| ringworm | mmoawa bi/kakawirewire |
| rip | Te/pae mu |
| ripped | teeε |
| risk | dee εbεtumi de ɔhaw aba |
| RNA polymerase | RNA pōlemərəse |
| roach | tefrε |
| Rocky mountain spotted fever | huraeε bi a ɛde apɔsoyea nam |
| rodent | akura abusua |
| root | nhini |
| root hair | nhini ho nwi |
| root module | nhini modulu |
| root pressure | kwan a nsuo nam so kɔ nnua mu |
| rotation of crops | afuyε a wɔsesa nnɔbaeε no afe biara |
| roughage | nnuaba akyi wesrawesra |
| roundworm | mmoawa bi |
| routine | daa daa dwumadie |
| rubella | rubella (yareε) |
| rudimentary organ | akwaa εnye adwuma biara |
| ruminant | aboa a ɔpu wesa |
| runner | dua nhini a εretre kɔ soro |
| S | |
| Sabin vaccine | Sabin abota |
| saccharide | sakaraede |
| saccharin | sakaren |
| salamander | mampam |
| saline | nkyenyene |
| salinity | nkyene dodoɔ |
| saliva | ntasuo |
| salivary amylase | ntasuo amilesi |
| salivary gland | akwaa a εyε ntasuo |
| Salk vaccine | salk abota |
| salmon | saamɔn |
| salmonella | samɔnela |
| salt marsh | Kako (asase a ɛda fam a sukyene taa bu fa so) |
| saltwater | nkyene nsuo |
| sample | Ebi/nhwəso |
| sand | anwea |
| sandy soil | nnɔteε a anwea wom/anweatam |
| sanitary | ahonidie |
| sap | dua anaa nhahan mu nsuo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------------|--|
| saprophyte | saprofaate |
| saturated fats | nam ne nufusuo mu anwa |
| scale | susudua |
| scallop | sekalo |
| scarcity | dee εho aye den/yε na |
| scavenger | zoomlionni/dee ɔprepa kurom (nea ɔsesaw nwura/abo a odidi sumina so) |
| schizophrenia | Schizophrenia (adwenemhaw) |
| Schwann's cell | Schwann nkwanmoa |
| science | abodee-mu-nyansare adesua |
| scientific method | abodee-mu-nyansare nhwehwem kwan so |
| scientific theory | abodee-mu-nyansare adwenemusem |
| scientist | abodee-mu-nyansarefo |
| scion | mman |
| sclera | ani fa a εye fitaa |
| sclereid | sekeleridi |
| sclerosis | sekerosisi |
| scorpion | nyanyantwerε |
| scrotum | hwoa bɔtɔ |
| scurvy | sekεevi |
| sea anemone | εpo anemone |
| sea cucumber | εpo aboa bi a ɔte se kakumba |
| sea urchin | εpo εkyen |
| seal | siili (bonsu nua) |
| sebaceous gland | ɔfa a εka akwaa a εkyi sradee ho |
| sebum | sebum |
| second filial generation | nkwadee mmieni a wɔfiri awo ntoatoaso baako mu ba wɔbεwo no |
| secondary consumer | mmoa wɔwe mmoa nketewa |
| secondary mycelium | maeseliɔm |
| secondary sexual characteristics | dee εkyere se obi aso bragorɔ |
| secondary succession | atenaee dada a εhɔ asee na nnanemu bi nam ɔseee no so aba |
| secretin | sεkritin |
| secretion | nsukyie |
| sedimentary strata | sεdementri setrata |
| seed | aba |
| seed dispersal | aba pete |
| seep out | εtene kɔ |
| segment | ɔfa |
| segregation | akuo mu nkyekyεmu |
| selection | nyiyimu |
| selective breeding | sεdeε nnipa yiyi mmoa anaa nnua binom nam so de afoforɔ firi mu ba |
| selective permeability | sεdeε nsuonsuo tumi fa nneεma binom mu na ebi dee εntumi |
| selective permeable membrane | honam a εma nsuonsuo binom fa mu na ebi dee εmfα mu |
| self-fertilization | nkwadee a ɔno tumi ma barima nsuo gu ɔbaa kosua so de ɔba ba |
| self-pollination | nkwadee ɔno tumi ma barima nsuo gu ɔbaa kosua so |
| semen | simen (barima ho nsu) |
| semicircular canal | kankofa kwan |
| semicircular valve | kankofa vaavo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------|---|
| seminal vesicle | səmina vəsekele |
| seminiferous tubule | hwowa mu ntini |
| semipermeable membrane | honam a nsuonsuo binom tumi fa mu na ebi nso ntumi |
| sensitivity | atenka |
| sensitization | nkyerekyere |
| sensor | dee εte nka |
| sensory area | ɔfa a atenka wɔ |
| sensory nerve fiber | nεεvo ahoma a εte nka |
| sensory neuron | nurɔn a ɔboad adwene no ma ɔte nka |
| sensory receptor | akwaa a ɔwɔ atenka |
| separate | kyε mu |
| septum | nkyemunam |
| sequence (s) | nnidisoɔ |
| series | dee yεahyehyε |
| serum | sεrum/abota |
| served as | dii dwuma se |
| sessile | nwura a εfifiri dua baatan no ho ankasa |
| setup | hyehyε |
| sewage | nsufi |
| sex cell | nkwammoa |
| sex chromosome | kromosom a εkyere bɔbea |
| sex hormone | homon a εma adagya mu akwaa ahodoo nyini |
| sex organ | nkwadeε bi barima anaa ne baa |
| sex-linkage inheritance | esu bi a εwɔ nkwadeε binom ho a εfiri nna mu homon bi |
| sex-linked gene | nkwammoa bi a εfiri nna mu homon bi |
| sex-linked trait | esu bi a εfiri nna mu homon bi |
| sexual | dee εfa nna ho |
| sexual generation | dee εde ɔbaa kosua ne ɔbarima ho nsuo ba |
| sexual maturity | nna mu dwumadie ho nyini |
| sexual reproduction | wonam nna so de ɔfɔforɔ reba |
| sexually transmitted diseases | nna mu yareε |
| shark | bonsu |
| shore | mpoano |
| shortsightedness | dee ɔnhunu adeε wɔ akyire |
| shoulder joint | abatire pɔ so |
| shrub (s) | hyrɔbo (dua ketewa bi/mfofo) |
| Siamese twin | ntaafɔɔ a wɔn akwaa bi bom |
| sibling (s) | onua (anuanom) |
| sickle cell | ahotutuonini |
| sickle cell anemia | ahotutuonini anemia |
| side effect | ɔhaw a εwɔ ho |
| significance | mfasoo |
| simple microscope | maakurosukopu a εnni nneεma pii |
| simple reflex action | dwumadie ne εho mmuaεε preko pe |
| simple sugar (monosaccharide) | asikyire |
| single circulation | aforosaneε |
| single-gene trait | esu a εfiri nkwammoa baako mu |
| Sino-atrial node (S-A node) | Sino-atrial pɔ so (S-A node) (akoma mu akwaa bi) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|-----------------------------------|
| sinus | ntokuro a ededa wo hwene dompe mu |
| siphon | twe |
| site | beaεε |
| skeletal muscle | εnam a εfam nkrampan ho |
| skeletal system | nnompe anaa nkrampan dwumadie |
| skeleton | nkrampan/nnompe |
| sketch | yε |
| skin | wedee |
| skull | tikwankora |
| sleeping sickness | Adeda adeda yareε (nna yare) |
| slide | yi fa so |
| sludge | aforɔ |
| small intestine | nsono nketewa |
| smallpox | nsawanini |
| smog | kusukuukuu |
| smooth muscle | semutu nam |
| sneezing reflex | wansini |
| soak | fa hyε nsuom |
| soda | Soda |
| sodium | sodiɔm |
| sodium bicarbonate | sodiɔm baakaboneti |
| sodium chloride | sodiɔm klɔraade |
| sodium ion | sodiɔm aycn |
| soil | dɔtεε |
| soil conservation | dɔtεε kora |
| soil depletion | dɔtεε hohoro |
| soil erosion | dɔtεε hohoro |
| solar energy | awia ahoođen |
| solid bone | dompe a tokuro nna mu |
| solute | nhonoeε/deε ahono |
| solution | mfraεε |
| solvent | dee εhono afoforɔ |
| somatic | somiteke |
| somatic cell | somiteke nkwammoa |
| somatic nervous system | somiteke nεεvo dwumadie |
| soot | wisiapunu |
| sort | yiyi mu |
| source | dee εfire/fibea |
| specialized | dee yεahyε da aye |
| speciation | spesiehyen |
| species | spihysi/nkwadeε akuo |
| species diversity | nkwadeε akuo mu sonobi-sonobi |
| specific | pɔtεe |
| specificity | pɔtεeyε |
| specimen | sepεsimεn (nhwεso) |
| spectacular | Kama |
| spectrum | sepεtrom |
| sperm | nkwammoa/sepεmo |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-------------------------------|---|
| sperm duct | Nkwammoa (kwan a barima ho nsu fa mu) |
| sperm nuclei | nkwammoa nukelae |
| spermatid | sepematede |
| spermatocyte | sepamatosaaate |
| spermatogenesis | barima nkwammoayε |
| spermatophyte | sepamato |
| sphincter | to ano |
| spike | nsɔee/hwirow mu |
| spill | tue |
| spinal column | beremo |
| spinal cord | akyiri beremo |
| spinal nerve | akyiri nevo |
| spindle | sepennelle |
| spindle fiber | sepennelle ahoma |
| spleen | Akwaa a εben adiditwaa anaa bofuro a εsone mogya so |
| splice | ntoam |
| splits | kye mu |
| sponge | sapo |
| sponge bone | koram dompe |
| spongy layer | mmeamu a εte se sapo |
| spongy mesophyll | mesofele a εte se sapo |
| spongy tissue | enam sapcsapo |
| spontaneous generation theory | adwenemususo a εkyere kwan a nkwadee firi dee enni nkwa mu ba |
| spontaneous mutation | kwan a DNA fa so yε bi ka ne ho a εnam so de nsesaeε ba ne mu |
| sporangium | bɔtɔ a yεnya nkwammoa firi mu |
| spore | soposo/nkwammoa bi |
| spore reproduction | nkwammoayε |
| sporophyte generation | soporofaateyε |
| sporulation | sopɔye |
| spot | beaee/nkekawa |
| sprain | apɔsofekyere |
| spray | pete |
| sputum | ahoro |
| square | ahinanan |
| squid | sekweede |
| stability | pintinnyε |
| stable | dee egyptina |
| stain | nkekaeε |
| staining | dee aka biribi mu |
| stalk | ahaban ntuaoso |
| stamen | borɔwɔ |
| stamine flower | nhwiren a borɔwɔ wom |
| staphylococcus | setafelokocoso |
| starch | staakye |
| starfish | nsunam a cte se nsoroma |
| statement | anodisem/anomsem |
| steady state | gyinabea a εnsesa |
| stem | dua fimfini |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------|---|
| stereomicroscope | maakurosukopu a εωɔ nhwεmu mmienu |
| stereoscope | seteriosukopu |
| sterile | seteraale (bonin) |
| sterility | deε yede afa seteraale mu |
| sterilization | woreyi yaremmoa afiri biribi ano |
| sterilizing | woreyi yaremmoa afiri biribi ano |
| sternum | dompe a ɛkura wo mfe nkrampan ahodoo mu |
| steroid | seterɔɔdo |
| stethoscope | setetosukopu |
| stigma | setema |
| stimulate | woreboa biribi ama akɔ so |
| stimuli | nneɛma εboa biribi ma no kɔ so |
| stimulus | deε εboa biribi ma no kɔ so |
| stinging cell | nemato |
| stock | nneɛma a yεahyehyε |
| stolon | Sotolon (dua baa) |
| stomach | bofuro/adiditwa/yafunu |
| stomata (stoma) | sotomata |
| stops | agynaεε |
| storage | akoraeε |
| storage tissue | honam a ɛkora adeε |
| strains | nnwom ano nnyegyeeε |
| strand | ahomatea baako |
| stream | susuan |
| streptococcus | mmoawa a wɔde menem yareε ba |
| streptomycin | mmoawa ano aduro |
| striated muscle | honam a emu nkwammoa no ahyehyε tee |
| strip | teaa |
| strip cropping | woredua nnɔbaεε wɔ teatea nhyehyeeε so |
| stroma | sotroma |
| structural formula | molekuli bɔbea nhyehyeeε |
| structure | nhyehyeeε |
| style | esu/nhyehyeeε/kwan |
| subsoil | dɔteε nkyekyemu |
| subspecies | nkwadeε kuo bi nkyekyemu |
| substance | aba/biribi mu aba |
| substrate | baabi a nkwadeε bi te |
| succession | sasεehyen |
| sucker | dua bi ba (te sε borɔdeba) |
| sucrase | sukresi |
| sucrose | sukrosu (asikyire) |
| suction pressure | ɔhyε a εωɔ ɔtweε mu |
| sulfa drug | ɔɔɔfa aduro |
| sulfur | ɔɔɔfa/sufre |
| sulfur dioxide | ɔɔɔfa daɔsaede |
| superior vena cava | vena cava fa a εde mogya firi etire mu kɔ akoma no mu |
| surface tension | sεdee nsuonsuo ani molekulise keka bom ma ani da |
| surgery | sεegyiri |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------------|--|
| surrogate parent | surogeti ɔwofie |
| surround | fa ho |
| survival | kye ade/tena ase |
| survival of the fittest | deε ne ho yε den kye ade |
| survive (d) | kye ade |
| suspension | ntwesen |
| sustainable use | deε yetumi de di dwuma berε tenten mu |
| suture | ekuropam |
| swamp | tadeε |
| sweet gland | akwaa a εkyi aduro a εyε de |
| swim-bladder | nsunam mframa bɔtɔ |
| symbiosis | sembiosisi |
| symbiotic | semmayoteke |
| sympathetic | ahummɔbrɔ |
| sympathetic nervous system | ahumɔmmɔbrɔ nεεvɔso dwumadie |
| symptom | ɔhaw a εda biribi adi |
| synapse | senapose |
| synthesis | sentεsese/nkabom |
| synthesize | ka bom |
| synthetic circulation | sentεteke aforsanee |
| systole | sesetole |
| systolic pressure | sesetole ho ɔhyε |
| T | |
| tadpole | tipolipo |
| taiga | taega |
| tail fin | nsunam to |
| tanker | tanka |
| tap root | dua nhini kεsεε a εkɔ fam pa ara |
| tapeworm | mmowa |
| tar | kootaa |
| taste bud | tεkyerεma so akwaa a εma wote de |
| taxonomy | kwan a yεfa so to nkwaδεε ahodoɔ din |
| Tay-Sachs disease | tay-sachs yareε |
| technique | kwan |
| technology | kwan foforɔ |
| telophase | nkwammoa mu nkyεmu a εtwa toɔ |
| temperate deciduous forest | kwaεε biretuo |
| temperate zone | asase soro fam |
| temperate inversion | tεperete inveεhyen |
| template | nhwεsɔɔc |
| tend to | hwe |
| tendon | tεnnɔn (ntini a εka honam ne dompe bom |
| tentacle | amantam |
| terminal bud | nkɔn mu |
| termite | Nkanka/mfɔte |
| terrace | tεrεse |
| terrestrial | deε εfa asase a yεte so yi ho |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------------------|--|
| terrestrial biome | t̄erestraa bayom |
| territory | asase kyεfa |
| test cross | nkwammoa s̄ɔhwε |
| testis | hwowa |
| testosterone | testɔsεrɔn |
| tetanus | Nkantamase/asinsen |
| tetrad | ahinianan nhyehyεeε |
| tetraploid | kromosom a εtɔ so nan |
| thalassemia | talasemia |
| theory | adwenemususuo |
| theory of use and disuse | mmara a ɛkyerε se nkwadeε bi de n'akwaa di dwuma a, εma no ahoɔden nanso se ɔgyae na ɔmfa nyε hwee a, εma no yε mre. |
| therapy | aduyε |
| thermal pollution | tεεma poluhyen |
| thicker | Teka/nea emu piw |
| third-level consumer | dee ɔde biribi a yεde adi dwuma mprenu so san yε adwuma |
| thoracic duct | torase bɔtɔ |
| thorax | Torase/koko/wo bo |
| threshold | hyεε/trεhyoodu |
| thrombin | trombin |
| thromboplastin | tromboplasen |
| thrombosis | trombosisi |
| thrombus | trombɔso |
| thymine | taemen |
| thymus gland | taamɔso akwaa |
| thyroid gland | taarɔdo akwaa |
| thyroid-stimulating hormone (TSH) | homon a ɛkeka taarɔdo ma no di dwuma (TSH) |
| thyroxine | taarɔsin |
| tibia | nantu |
| tissue culture | worema akwaa bi atena nkwa mu wɔ kɔkya bi mu na asan anyini |
| tissue fluid | nsuo a εtumi fa nkwammoa mu |
| tissue (s) | nkwammoa |
| tobacco | tawa |
| ton | tɔn |
| tongue rolling | tεkyerεmakyim |
| tonsil | kɔn ho kosua |
| tonsillitis | tɔnsilitisi |
| tooth decay | Kaka/sepɔrɔw |
| tooth root | εse ntini |
| toothpick | abaa a yεde yi se mu |
| topsoil | asase ani |
| toxic | awuduro |
| toxin (s) | awuduro a εfiri nkwammoa mu |
| trace element | aduro bi te se ayɔn kakra bi a εwɔ nipadua mu |
| trachea | trakea |
| tracheophyte | trakeafaete |
| trade-off | awowa |
| traffic | trafeke/mmɔmpeeso (kwan/akwantu) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|----------------------|---|
| trait (s) | esu |
| transcription | transekrepohyen (woretwerε ɔkasa bi agu nkrataa so) |
| transduction | transedaahyen |
| transfer | yi kɔ |
| transfer RNA (t RNA) | RNA a εyi amino asede kɔ baabi (t RNA) |
| transformation | nseesaε frenkyemm |
| transfusion | Transefuhyen (sε wɔde nsu/mogya ma obi) |
| transgenic | transeguyεnεteke |
| translation | nkyerεaseε |
| transmission | woretwe bribi akɔ baabi |
| transmit | twe kɔ |
| transpiration | ntutuo kwan a ɔfa so kɔ soro |
| transpiration pull | ɔhyε a εtwe nsuo firi dua ntini mu kɔ n'ahaban mu |
| transplant | ntute |
| transport system | kwan a nkwaðε fa so twe nsuo ne nnuanennuro |
| transverse colon | wo nsono to no mfimfini |
| transverse section | nkwantan |
| trauma | ehubɔ |
| treatment | ayaresa |
| treat | sa |
| trend | dee abu so |
| trial | sɔhwε |
| triceps | abasa |
| trilobite | tralobaete |
| translocation | dompehwan |
| triple-beam balance | susudua a ɛkura nsusuiε mmiensa |
| triplet code | nkwammoa nɔma kann |
| triploid | trepelbede |
| trophic level | trɔfeke gynabea |
| tropical rain forest | kwaεε birentuo |
| tropical zone | beaεε a εwɔ tρopeke no mu |
| tropism | trɔpesem |
| trypsin | trepesen |
| tuber | bayerε anaa bankye fua |
| tuberculosis | ewanini |
| tubing | dorobεn |
| tubule | dorobεn ketewa |
| tumor | kokoram |
| tundra | tunnra (asase pradadaa/asasetam) |
| turbidity | tεεbiditi (sε nsu bi fono/hono) |
| turgid | dee εnyε anika |
| turgor pressure | tεεgɔɔhyε |
| Turner's syndrome | Turner yareε |
| typhoid | taafɔdo |
| U | |
| ulcer | yamkuro |
| ulna | ulna (akokɔbεto mu dompe) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|---------------------|---|
| ultracentrifuge | ɔtrasentrifugye |
| ultrafiltration | ɔtrafetrehyen |
| ultrasound | ɔtrasawonno |
| ultraviolet light | ɔtravawlɛte kanea |
| umbilical cord | furuma so ahoma |
| umbilicus | furuma |
| undergo | ɛfa mu |
| unicellular | nkwadeε a ɔfiri nkwalimmoa baako mu |
| universal recipient | Deε ɔtumi gye mogya firi obiara hɔ |
| unsaturated fats | nnuaba mu anwa anaa sradeε |
| uracil | yurasele |
| uranium | yurenim |
| urban desert | kuro a hwhee nnim |
| urbanization | kuropɔnye |
| urea | dwonsɔ |
| urease | yurisi |
| ureter | yurita |
| urethra | yuritra |
| uric acid | dwonsɔ mu asede |
| urinary bladder | dwonsɔtwa |
| urinary system | dwonsɔ ho dwumadie |
| urine | dwonsɔ |
| uterine lining | deε εsε awodeε mu |
| uterus | awodeε |
| utilize | fa yε adwuma |
| V | |
| vacant | deε eda hɔ kwa (te sε danto) |
| vaccinated | deε wɔama no abota |
| vaccination | abota |
| vaccine | abota aduro |
| vacuole (s) | vakuolu (nkwalimmoa mu bɔtɔ bi a mframia anaa nsuo wom) |
| vagina | ɛtwε |
| valid | deε edi mu |
| valine | valaen |
| valuable | deε εsom bo |
| valve | vaavo |
| vane | ven (adeε biara a ɛtwa ne ho nsa a ɛtwa ne ho no bi) |
| variability | deε sonobi-sonobi tumi ba mu |
| variable | sonobi-sonobi |
| variable factor | deε εde sonobi-sonobi ba |
| variation | nsonsonoeε |
| variegated leaf | ahaban a εwɔ afa anaa ahosuo pii |
| variety | ɔfa anaa nkyem bi/ahorow |
| various | ahodoɔ/ahorowyε |
| vas deferens | dorobɛn a εde barima ho nsuo kɔne kɔte mu |
| vascular bundle | nipadua mu dorobɛn no bi |
| vascular cylinder | dorobɛn atitire mmienu |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|------------------------|--|
| vascular plant | dua a ɛde dorobɛn atitire di dwuma |
| vascular ray | nkwammoa bi a wɔsesa so wɔ nkwadeɛɛ mu |
| vascular system | dorobɛn ahodoɔ a wɔde nsuonsuo ahodoɔ di aforosaneɛɛ |
| vascular tissue | dorobɛn ahodoɔ mu nkwammoa |
| vasoconstriction | mogya ntini mumia |
| vasodilation | mogya ntini mubue |
| vasopressin | vasopresen |
| vector | vɛɛta (abo a ɔde yareboa firi nkwadeɛɛ bi ho kɔma ɔfɔfɔrɔ te sɛ ntontom) |
| vegetation | nwuram |
| vegetative propagation | nnuadua |
| vein | Vein/ntini |
| vena cava | vena kava |
| venereal disease | yare a wonya fi nna mu |
| venous flow | vein mu aforosaneɛɛ |
| ventral | dee ɛfa yafunu ho |
| ventral blood vessel | mogya ntini a ɛwɔ mmoawa mu |
| ventral nerve cord | vɛntraa nɛɛvo ahoma |
| ventral root | vɛntraa nhini no mu baako |
| ventricle | akoma fa bi a εpia mogya ma mogya ntini no bi |
| venule | venule |
| Venus flytrap | venɔso dua |
| vertebra (e) | vɛɛtibra (akyi dompe no fa bi) |
| vertebral column | akyiri dompe |
| vertebrate (s) | abo a ɔwɔ akyiri dompe |
| vesicle | mpomponya |
| vessel | ntini |
| vestiges | sini (te sɛ dunsini anaa dansini) |
| vestigial | sini/aseɛ (te sɛ dunsini anaa dansini) |
| vigorously | abrate so |
| villi | Vili |
| villus | vilɔso |
| viral disease | yareɛ a ɛfiri vaalɔso |
| virus | vaalɔso (yare mmoawa) |
| viscera | vesekɛra (akwaa atitire bi te sɛ brɛboɔ, akoma ne bofuro) |
| visceral muscle | vesekɛra honam |
| visible spectrum | ahosuo hyehyɛbea |
| vital | dee εhia pa ara |
| vital capacity | ahurutuo no ahooðen wɔ ɔhomedɛ mu |
| vitamin | vitamin |
| viviparous | viviparɔso (ɔba a yɛnya firi awoɔ mu na εnyɛ kosuatoɔ) |
| vocal cords | mpoeɛ nhoma |
| volume | dodoɔ (nsuonsuo) |
| voluntary action | dwuma a wohyɛ da die |
| voluntary behavior | suban a wohyɛ da da no adie |
| voluntary muscle | honam a wotumi hyɛ da de di dwuma |
| volunteer | atuwohoakyɛni |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|-----------------------|---|
| W | |
| waiting | ɔtwaŋ |
| walnut | ωɔnɔate |
| warm-blooded | nkwadee a ne ho ye hye |
| warning coloration | mmoa akwaa ahodoɔ a eyɛ hu |
| waste | dee aseɛ |
| water potential | ahoođen a nsu wo a eđe foro nnua ntini de kɔ nnua no mu |
| water vascular system | dwuma a dorobɛn a nsuonsuo wom di de boa nkwadee ahodoɔ |
| water-cycle | nsuo dwumadie (nsu kyinhyadi) |
| wavelength | ahoođen anoden ahodoɔ |
| wax layer | waase fa |
| weasel | Wisele (kotomponi/ɔdaadaafo) |
| weather | ewiem bɔbea |
| weathering | dwuma a ewiem bɔbea di de sesa ahosuo ne ade |
| web | ntentan |
| weed killer | kumwura |
| wetland | tadeɛ |
| wet-mount slide | bepɔđwiri |
| whale | bonsu |
| wheat | atokɔɔ |
| white blood cell | mogya nkwanmoa fitaa |
| white corpuscle | mogya nkwanmoa fitaa |
| white matter | adwene anaase brɛmo no fa bi |
| whole blood | mogya a woretwe ama obi a wɔnkyekyeɛ mu nkɔ n'afa ahodoo mu |
| whooping cough | nkɔnkɔn |
| wildlife conservation | mmoadoma ho bammo |
| wilt | abekɔ/mmerewyɛ |
| wind break | agye mframa |
| wind erosion | mframa ɛrohyen |
| wind pollination | mframa kwan a ɔnam so ma barima aba kɔgu ɔbaa kosua so wo nnua mu |
| windpipe | menem |
| wingspan | ataban mutre |
| within | Emu |
| womb | awodeɛ |
| woody fiber | wudi faeba |
| woody stem | dua mfimfini |
| woolly mammoth | mamoto a ne ho nwi pii |
| worker bee | wowa a ɔkɔfa aduane ba |
| worm | mmoawa |
| X | |
| xanthophyll | santofele |
| xanthoproteic test | santoproteike nhwehwemu |
| X-chromosome | x-kromosom |
| xylem | saelɛm (dua) |

Living Environment Glossary - High School Level

| ENGLISH | TWI |
|--------------------|--------------------------------------|
| Y | |
| Y-chromosome | Y-kromosom |
| yeast | yiisi/moreka |
| yeast fermentation | Yiisi/moreka ka anaa ne boro |
| yolk | kosua mu akokɔsrade |
| yolk sac | bɔtɔ a εkyekyere kosua mu kɔ ho |
| Z | |
| zonation | Akuakuo (asasesin) |
| zooplankton | nsuo mu nkwaðeε a wɔtumi da nsuo ani |
| zygote | zaegotu |